

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA MOSTARA

Broj	9	Godina	IV	Mostar, 06. 10. 2008. godine	bosanski i hrvatski jezik
------	---	--------	----	------------------------------	------------------------------

PREGLED SADRŽAJA

GRADSKO VIJEĆE

254.	ODLUKA o usklađivanju statusa Društva za javni gradski prevoz putnika „Mostar Bus“ d.o.o. Mostar sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik).....	473
	ODLUKA o usklađivanju statusa Društva za javni gradski prijevoz putnika „Mostar Bus“ d.o.o. Mostar sa Zakonom o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik).....	478
255.	ZAKLJUČAK (bosanski jezik)	484
	ZAKLJUČAK (hrvatski jezik)	484
256.	ZAKLJUČAK (bosanski jezik)	484
	ZAKLJUČAK (hrvatski jezik)	485
257.	ZAKLJUČAK (bosanski jezik)	485
	ZAKLJUČAK (hrvatski jezik)	485
258.	ODLUKA o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama izvorišta „Salakovac“ u Mostaru (bosanski jezik)	486
	ODLUKA o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama izvorišta „Salakovac“ u Mostaru (hrvatski jezik)	493
259.	ZAKLJUČAK (bosanski jezik)	500
	ZAKLJUČAK (hrvatski jezik)	501
260.	ZAKLJUČAK (bosanski jezik)	501
	ZAKLJUČAK (hrvatski jezik)	501
261.	ZAKLJUČAK (bosanski jezik)	502
	ZAKLJUČAK (hrvatski jezik)	502
262.	ZAKLJUČAK (bosanski jezik)	503
	ZAKLJUČAK (hrvatski jezik)	503
263.	ZAKLJUČAK (bosanski jezik)	503
	ZAKLJUČAK (hrvatski jezik)	504
264.	ODLUKA (bosanski jezik).....	504
	ODLUKA (hrvatski jezik)	504
265.	RJEŠENJE (bosanski jezik).....	505
	RJEŠENJE (hrvatski jezik)	505
266.	RJEŠENJE (bosanski jezik).....	506

	RJEŠENJE (hrvatski jezik)	507
267.	ZAKLJUČAK o neprihvatanju ponude za preuzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta (bosanski jezik).....	507
	ZAKLJUČAK o neprihvatanju ponude za preuzimanje neizgrađenog građevnog zemljišta (hrvatski jezik)	508
268.	ZAKLJUČAK o neprihvatanju ponude za preuzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta (bosanski jezik).....	508
	ZAKLJUČAK o neprihvatanju ponude za preuzimanje neizgrađenog građevnog zemljišta (hrvatski jezik)	509
269.	RJEŠENJE (bosanski jezik).....	509
	RJEŠENJE (hrvatski jezik)	510
270.	RJEŠENJE (bosanski jezik).....	511
	RJEŠENJE (hrvatski jezik)	512
271.	RJEŠENJE (bosanski jezik).....	513
	RJEŠENJE (hrvatski jezik)	513
272.	ZAKLJUČAK (bosanski jezik)	514
	ZAKLJUČAK (hrvatski jezik)	515
273.	ZAKLJUČAK (bosanski jezik)	515
	ZAKLJUČAK (hrvatski jezik)	515
274.	ZAKLJUČAK o ispravci greške (bosanski jezik).....	516
	ZAKLJUČAK o ispravci greške (hrvatski jezik).....	516

GRADONAČELNIK

33.	RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog vijeća Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača Mostar (bosanski jezik).....	517
	RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog vijeća Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača Mostar (hrvatski jezik).....	517
34.	RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog vijeća Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača Mostar (bosanski jezik)	517
	RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog vijeća Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača Mostar (hrvatski jezik)	518
35.	RJEŠENJE o imenovanju privremenog Nadzornog odbora J.P. „MOSTAR PARKING“ d.o.o. Mostar (bosanski jezik)	518
	RJEŠENJE o imenovanju privremenog Nadzornog odbora J.P. „MOSTAR PARKING“ d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)	519
36.	ODLUKA o produženju privremenog mandata privremenog direktora J.P. „MOSTAR PARKING“ d.o.o. Mostar (bosanski jezik)	519
	ODLUKA o produženju privremenog mandata privremenog direktora J.P. „MOSTAR PARKING“ d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)	520
37.	ODLUKA o produženju privremenog mandata privremenog Nadzornog odbora J.P. „DEPONIJA“ d.o.o. Mostar (bosanski jezik).....	520
	ODLUKA o produženju privremenog mandata privremenog Nadzornog odbora J.P. „DEPONIJA“ d.o.o. Mostar (hrvatski jezik).....	520
38.	ODLUKA o produženju privremenog mandata privremenog direktora J. P. „DEPONIJA“ d.o.o. Mostar (bosanski jezik)	521
	ODLUKA o produženju privremenog mandata privremenog direktora J. P. „DEPONIJA“ d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)	521

GRADSKO VIJEĆE

254.

Na osnovu člana 311. stav 2. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05 i 91/07), člana 3. Zakona o Javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 8/05) i člana 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj 4/04), Gradsko vijeće Grada Mostara, na 63. sjednici održanoj 15.09. 2008. godine, donosi

O D L U K U

o usklađivanju statusa Društva za javni gradski prevoz putnika „Mostar Bus“ d.o.o. Mostar sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine

I - OSNOVNE ODREDBE**Član 1.**

Ovom Odlukom osnivač Grad Mostar, Adema Buća br. 19 Mostar (u daljem tekstu: Osnivač), usklađuje firmu i način upravljanja u skladu sa Zakonom o Javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 8/05), mijenja adresu poslovanja, utvrđuje visinu osnovnog kapitala, usklađuje djelatnost Društva za javni gradski prevoz putnika „Mostar Bus“ d.o.o. Mostar u unutrašnjem prometu u skladu sa Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, vrši upis prava obavljanja vanjskotrgovinskog poslovanja i upis lica ovlaštenih za zastupanje u vanjskotrgovinskom poslovanju u skladu sa zakonom.

Član 2.

(1) Društvo za javni gradski prevoz putnika „Mostar Bus“ d.o.o. Mostar nastavlja rad u obliku društva sa ograničenom odgovornošću po nazivom Javno preduzeće za gradski prevoz putnika „Mostar Bus“ d.o.o. Mostar (u daljem tekstu: Preduzeće).

(2) Preduzeće je pravni sljednik Društva za javni gradski prevoze putnika „Mostar Bus“ d.o.o. Mostar, registrovanog rješenjem Kantonalnog

suda u Mostaru broj: Tt-120/02 od 15.02.2002. godine i ima svojstvo pravnog lica sa pravnom i poslovnom sposobnošću.

Član 3.

Preduzeće obavlja djelatnost imovinom koja mu je dana na upravljanje, a koja je u 100% vlasništvu Osnivača.

II - FIRMA I SJEDIŠTE**Član 4.**

(1) Preduzeće će poslovati pod firmom: Javno preduzeće za gradski prevoz putnika „Mostar Bus“ d.o.o. Mostar.

(2) Skraćeni naziv firme je: JP „Mostar Bus“ d.o.o. Mostar.

Član 5.

Sjedište Preduzeća je u Mostaru, Bulevar narodne revolucije broj 11.

Član 6.

(1) Preduzeće ima pečat okruglog oblika u kom je ispisan puni naziv firme i štambilj četvrtastog oblika, koji sadrži puni naziv firme i služi za ovjeru prijema podnesaka (akata).

(2) Vrsta pečata i štambilja, način upotrebe i čuvanje utvrđuje se općim aktom koji donosi Uprava Preduzeća.

III - DJELATNOST**Član 7.**

Djelatnost Preduzeća je:

- 60 212 Prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, redovni linijski,
- 60 211 Prevoz putnika u međugradskom saobraćaju, redovni (linijski),
- 60 230 Ostali prevozi putnika u cestovnom saobraćaju,
- 50 200 Održavanje i popravak motornih vozila,
- 63 400 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju,
- 50 302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila.

Član 8.

Djelatnost Preduzeća u vanjskotrgovinskom poslovanju je:

- prevoz robe i putnika u međunarodnom cestovnom prometu,
- vanjska trgovina (uvoz) namalodijelovima i priborom za motorna vozila.

Član 9.

(1) Preduzeće može obavljati poslove samo u okviru djelatnosti upisane u sudski registar.

(2) Preduzeće može obavljati i druge poslove koji se uobičajeno obavljaju uz djelatnosti upisane u sudski registar, u obimu i na način koji su potrebni za poslovanje, a ne predstavljaju obavljanje tih poslova kao redovne djelatnosti.

IV – SREDSTVA ZA RAD I IMOVINA

Član 10.

(1) Osnovni kapital Preduzeća čini novac, iskazan u novčanom iznosu od 10.000,00 KM, odnosno 100% udjela Osnivača.

(2) Osnovni iznos kapitala se ne može smanjivati ispod iznosa utvrđenog zakonom.

(3) Osnivač može u toku poslovne godine povećati vrijednost osnovnog kapitala Preduzeća novim ulaganjem.

Član 11.

Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala vrši se na osnovu odluke Osnivača.

Član 12.

Preduzeće može formirati fond rezervi za potrebe zaposlenih, a način i postupak njegovog formiranja kao i izdavanje i korištenje sredstava utvrđuje se Statutom Preduzeća.

V – PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI U PRAVNOM PROMETU

Član 13.

(1) Sredstva Preduzeća su u pravnom prometu.

(2) Preduzeće u pravnom prometu zaključuje ugovore i vrši i druge pravne poslove i radnje u okviru svoje pravne sposobnosti.

Član 14.

(1) Preduzeće odgovara za svoje obaveze cjelokupnom imovinom Osnivača, koja mu je data na korištenje, osim dobara u općoj upotrebi.

(2) Preduzeće odgovara i za obaveze drugih Društava preuzete ugovorom.

(3) Osnivač za obaveze Preduzeća odgovara do visine osnivačkog udjela u Preduzeću.

VI – ORGANI UPRAVLJANJA

Član 15.

Organi upravljanja Preduzeća su:

1. Skupština,
2. Nadzorni odbor,
3. Uprava,
4. Odbor za reviziju.

1. Skupština

Član 16.

Skupština Preduzeća ima sljedeće nadležnosti:

1. donosi Statut i izmjene i dopune Statuta,
2. donosi Etički kodeks Preduzeća,
3. donosi odluke o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
4. donosi odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja Preduzeća, uključujući finansijski izvještaj i izvještaj revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju,
5. donosi odluke o rasporedu dobiti i načinu pokrića gubitka,
6. donosi odluke o spajanju s drugim društvima i pripajanju drugih društava,
7. donosi odluke o promjeni oblika i podjeli Preduzeća,
8. donosi odluke o prestanku Preduzeća sa provođenjem likvidacije i o odobravanju početnog likvidacionog bilansa i završnog računa po okončanju postupka likvidacije,
9. donosi odluke o transakciji imovinom (kupovina, prodaja, razmjena, lizing) ukoliko se radi o imovini većoj od trećine knjigovodstvene vrijednosti,
10. odlučuje o izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora pojedinačno, o izboru vanjskog revizora i izboru i razrješenju članova Odbora za reviziju,
11. donosi odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,
12. donosi poslovnik o radu,
13. odobrava trogodišnji plan poslovanja odnosno revidiranog plana poslovanja,
14. odlučuje o ostvarivanju zahtjeva

- Preduzeća prema članovima uprave, Nadzornog odbora u vezi sa naknadom štete nastale pri osnivanju, kupovini ili vođenju poslovanja Preduzeća,
15. donosi odluke o zastupanju Preduzeća u sudskim postupcima koji se vode protiv članova Uprave ili eventualno postupcima koji se vode protiv članova drugih organa Preduzeća,
 16. odlučuje o cijenama usluga prevoza na području Grada Mostara na prijedlog Nadzornog odbora;
 17. odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i Statutom.

2. Nadzorni odbor

Član 17.

Nadzorni odbor je nadležan da:

1. nadzire rad Uprave,
2. priprema i predlaže Etički kodeks, poslovnike i druge akte koje usvaja Skupština,
3. imenuje i razrješava članove Uprave i predlaže kandidate za Odbor za reviziju u skladu sa Zakonom,
4. razmatra i nadzire postupak javnih nabavki,
5. predlaže raspodjelu profita, daje upute direktoru za provođenje mjera i aktivnosti prilikom uočenih propusta,
6. odlučuje o ostalim pitanjima u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o javnim preduzećima i Statutom.

Član 18.

(1) Nadzorni odbor sačinjavaju predsjednik i dva člana koje bira i razrješava Skupština Preduzeća.

(2) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora biraju se na period od četiri godine, a biraju se iz reda lica izvan Preduzeća po prijedlogu Osnivača.

(3) Za predsjednika i člana Nadzornog odbora ne mogu biti imenovana lica osuđivana za krivična djela i privredne prijestupe nespojive sa dužnošću u Nadzornom odboru kao i lica kojima je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Nadzornog odbora.

(4) Mandat predsjednika i članova Nadzornog odbora može prestati prije isteka perioda za koji

su izabrani, podnošenjem ostavke ili razrješanjem odlukom Skupštine Preduzeća u skladu sa zakonom.

(5) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora pojedinačno zaključuju sa Preduzećem ugovor prethodno odobren od Skupštine Preduzeća, a potpisuje ga direktor Preduzeća.

(6) Ugovor iz prethodne tačke sadrži vrstu, kriterije i visinu naknada predsjedniku i članovima Nadzornog odbora.

(7) Nadzorni odbor radi i odlučuje u sjednicama koje se održavaju najmanje jednom u tri mjeseca.

(8) Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora.

(9) Predsjednik Nadzornog odbora dužan je sazvati sjednicu na zahtjev direktora Preduzeća ili dva člana Nadzornog odbora, najkasnije 14 dana od dana podnošenja zahtjeva, a u protivnom sjednicu će sazvati podnosilac zahtjeva.

(10) U slučaju spriječenosti predsjednika tu funkciju obavlja zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

(11) Rad Nadzornog odbora, pripremanje sjednica, sazivanje, način rada i odlučivanje bliže se uređuju poslovníkom o radu Nadzornog odbora.

3. Uprava

Član 19.

(1) Uprava Preduzeća:

1. organizuje i vodi poslovanje Preduzeća,
2. zastupa Preduzeće prema trećim licima,
3. provodi Statut i Etički kodeks,
4. izrađuje i nadgleda realizaciju planova poslovanja,
5. izrađuje provedbene propise za postupak nabavki i provedi važeće zakone i propise o postupku nabavki,
6. zapošljava i otpušta zaposlenike u skladu sa postupcima utvrđenim Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorima i općim aktima Preduzeća,
7. izvještava Nadzorni odbor Preduzeća na njegov zahtjev,
8. stara se i odgovara za zakonitost rada Preduzeća,
9. distribuira i implementira Etički kodeks Preduzeća,
10. obezbjeđuje da sva odgovorna lica postupaju u skladu sa etičkim kodeksom

tako što će se protiv lica koja krše kodeks provesti disciplinski postupak,

11. obavlja druge poslove neophodne za nesmetano odvijanje organizacije i vođenje poslovanja Preduzeća,

12. podnosi zahtjev za utvrđivanje cijena usluga prijevoza.

(2) Jedino je Uprava nadležna zaključivati ugovore u ime Preduzeća.

(3) Pojedinačni član uprave nema ovlaštenje zaključivati ugovor ili niz vezanih ugovora čija stvarna ili procijenjena vrijednost je veća od 10.000,00 KM.

(4) Za zaključivanje ugovora ili niz vezanih ugovora čija stvarna ili procijenjena vrijednost je veća od 50.000,00 KM, Uprava mora imati pismenu saglasnost većine članova Nadzornog odbora.

Član 20.

(1) Upravu Preduzeća čini direktor i izvršni direktor.

(2) Upravu bira i postavlja Nadzorni odbor na osnovu javnog konkursa na period od četiri godine sa mogućnošću ponovnog imenovanja odlukom većine članova otvorenim izborom tehnički najkvalifikovanijeg kandidata, u skladu sa operativnim i poslovnim potrebama Preduzeća.

(3) Lica koja se imenuju u Upravu Preduzeća moraju imati visoku stručnu spremu i radno iskustvo najmanje pet godina nakon završenog fakulteta.

(4) Odluku o raspisivanju konkursa za imenovanje Uprave donosi Nadzorni odbor i to najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata na koji je imenovana.

(5) U Upravu Preduzeća ne može biti imenovano lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Uprave i lice koje vrši funkciju u političkoj stranci.

Član 21.

(1) Položaj, odgovornosti i prava direktora uređuju se ugovorom između Nadzornog odbora i direktora.

(2) Direktor predsjedava Upravom, rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Preduzeće.

(3) U slučaju spriječenosti direktora, u obavljanju dužnosti zamjenjuje ga izvršni direktor.

(4) Izvršni direktor organizuje rad, zastupa i predstavlja Preduzeće i odgovara za zakonitosti poslovanja u poslovima i obimu utvrđenim ugovorom.

(5) Prava, obaveze, plaća i druga materijalna prava izvršnog direktora uređuju se ugovorom koji zaključuje sa direktorom, uz prethodnu saglasnost Nadzornog odbora.

Član 22.

Direktor Preduzeća i izvršni direktor zastupaju i predstavljaju Preduzeće u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograničenja.

4. Odbor za reviziju

Član 23.

(1) Odbor za reviziju dužan je:

1. imenovati vanjskog revizora i direktora Odjela za internu reviziju,
2. razmotriti godišnju studiju rizika i plan revizije, u kojima su prikazane pojedinosti u pogledu rizičnih područja i revizija koja će se izvršiti, te osigurati da prijavljena pitanja budu na odgovarajući način otklonjena,
3. razmotriti navedenu studiju rizika i plan revizije i postići sporazum sa glavnim revizorom po pitanju obrade, isključivo u slučaju kada je glavni revizor imenovao direktora Odjela za internu reviziju Preduzeća,
4. osigurati da Odjel za internu reviziju obavi posao u skladu sa planom revizije,
5. osigurati da interne kontrole u Preduzeću budu adekvatne i da funkcioniraju kako je predviđeno,
6. podnositi Nadzornom odboru izvještaje o svojim sastancima svakog mjeseca,
7. konsultovati se sa glavnim revizorom u pogledu nezavisne revizijske organizacije ili strukovne stručne grupe koja vrši stručno unutrašnje strukovno ocjenjivanje Odjel za internu reviziju svake dvije do tri godine,
8. osigurati da Odjel za internu reviziju svoje obaveze obavlja u skladu sa međunarodnim revizijskim standardima.

(2) Uprava je dužna i odgovorna za realizaciju preporuka Odbora za reviziju. Ova dužnost je prenosiva ali je uprava odgovorna za njenu realizaciju.

(3) Odbor za reviziju je dužan svoje nadležnosti vršiti u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima i Zakonom o privrednim društvima.

VII - UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA**Član 24.**

(1) Preduzeće posluje kao jedinstveni pravni subjekt, a sačinjavaju ga službe unutar kojih funkcionišu odjeljenja kao niži organizacioni dijelovi.

(2) Organizacija Preduzeća i rukovođenje organizacionim dijelovima utvrđuje se Statutom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta kojeg donosi Nadzorni odbor na prijedlog Uprave Preduzeća.

VIII - USLOVI ZA OBAVLJANJE VANJSKOTRGOVINSKE DJELATNOSTI**Član 25.**

(1) Preduzeće obavlja vanjskotrgovinsku djelatnost u skladu sa važećim odredbama zakona, pridržavajući se dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala, sa pažnjom dobrog privrednika.

(2) Preduzeće je posebno dužno da u vanjskotrgovinskom poslovanju vodi računa o zaštiti ugleda i interesa države.

IX - PRAVA I OBAVEZE OSNIVAČA I ZAPOSLENIH RADNIKA**Član 26.**

(1) Preduzećem upravlja Skupština u ime Osnivača.

(2) Zaposlenici ostvaruju prava u skladu sa važećim zakonskim propisima, kolektivnim ugovorima i aktima Preduzeća.

(3) Ugovorom o radu uređuju se prava, obaveze i odgovornosti zaposlenika Preduzeća u skladu sa važećim zakonima, Kolektivnim ugovorom i aktima Preduzeća.

X – PLANIRANJE POSLOVANJA I RAZVOJA I POSLOVNE KNJIGE PREDUZEĆA**Član 27.**

(1) Uprava planira rad Preduzeća izradom trogodišnjeg plana poslovanja, koji se nakon usvajanja dostavlja glavnom revizoru.

(2) Plan poslovanja sadrži: predviđanje prihoda i rashoda, kapitalne izdatke predložene za period koji plan obuhvata, izbor finansija

predloženih za navedene kapitalne izdatke, te druge poslovne ciljeve.

(3) Uprava godišnje, u slučaju potrebe, usaglašava i revidira plan poslovanja, u skladu sa njegovim ciljevima i radi prilagođavanja plana tržišnim uslovima.

Član 28.

(1) O radu i poslovanju Preduzeća vode se poslovne knjige, u skladu sa zakonom.

(2) Preduzeće je dužno za svaku poslovnu godinu, u skladu sa važećim zakonskim propisima, sastaviti periodični obračun i završni račun.

XI – UTVRĐIVANJE I RASPOREĐIVANJE DOBITI**Član 29.**

Utvrdjivanje prihoda, rashoda i rezultata poslovanja vrši se u polugodišnjem i godišnjim obračunima, u skladu sa zakonom.

Član 30.

(1) Dobit koja ostaje Preduzeću predstavlja neto dobit.

(2) Neto dobit je finansijski rezultat poslovanja Preduzeća u toku poslovne godine, koja se dobije poslije odbitka svih troškova poslovanja i svih davanja po osnovu doprinosa, poreza i drugih finansijskih tereta.

Član 31.

Osnivač na kraju poslovne godine odlučuje o raspodjeli dobiti.

Član 32.

(1) Ako Preduzeće u poslovanju po završnom računu iskaže gubitak, taj gubitak će se prvenstveno pokriti iz sredstava Preduzeća, koja se u skladu sa propisima mogu koristiti za pokrivanje gubitka.

(2) Ukoliko se gubitak ne može pokriti iz sredstava Preduzeća, pokreće se postupak u skladu sa zakonom.

XII – OPĆI AKTI**Član 33.**

(1) Opći akti Preduzeća su Statut, pravilnici i drugi akti kojima se na opći način regulišu odnosi u Preduzeću.

(2) Preduzeće je obavezno da, u roku od 60 dana od donošenja ove Odluke, donese Statut i druge akte Preduzeća.

**XIII – TRAJANJE I PRESTANAK
PREDUZEĆA****Član 34.**

(1) Preduzeće je osnovano na neodređeno vrijeme i traje dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za njegovo postojanje.

(2) Preduzeće prestaje:

1. odlukom Skupštine Preduzeća,
2. spajanjem, pripajanjem i podjelom,
3. odlukom suda,
4. stečajem.

(3) Odluka o prestanku Preduzeća dostavlja se registarskom sudu najkasnije osam dana od dana donošenja.

**XIV - NAČIN IZMIRENJA TROŠKOVA
USKLAĐIVANJA STATUSA PREDUZEĆA
I POSLJEDICE NEUSPJELOG
USKLAĐIVANJA****Član 35.**

Troškove usklađivanja statusa i posljedice neuspjelog usklađivanja statusa Preduzeća snosi Preduzeće.

XV – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**Član 36.**

Na pitanja koja nisu regulisana odredbama ove Odluke shodno se primjenjuju odredbe Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakona o privrednim društvima.

Član 37.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje primjena Odluke o osnivanju broj: G.V. 01-02-19/02 od 11.02. 2002. godine („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj 3/02).

Član 38.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Mostara“.

**Broj: 01-02-261//08
Mostar, 15.09.2008.godine**

**PREDSJEDNIK
Murat Ćorić, s.r.**

Na temelju članka 311. stavak 2. Zakona o gospodarskim društvima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05 i 91/07), člana 3. Zakona o Javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 8/05) i članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj 4/04), Gradsko vijeće Grada Mostara, na 63. sjednici održanoj 15.09. 2008. godine, donosi

ODLUKU

**o usklađivanju statusa Društva za javni
gradski prijevoz putnika „Mostar Bus“ d.o.o.
Mostar sa Zakonom o javnim poduzećima u
Federaciji Bosne i Hercegovine**

I - TEMELJNE ODREDBE**Članak 1.**

Ovom Odlukom osnivač Grad Mostar, Adema Buća br. 19 Mostar (u daljem tekstu: Osnivač), usklađuje firmu i način upravljanja u skladu sa Zakonom o Javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 8/05), mijenja adresu poslovanja, utvrđuje visinu temeljnog kapitala, usklađuje djelatnost Društva za javni gradski prijevoz putnika „Mostar Bus“ d.o.o. Mostar u unutarnjem prometu u skladu sa Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, vrši upis prava obavljanja vanjskotrgovinskog poslovanja i upis osoba ovlaštenih za zastupanje u vanjskotrgovinskom poslovanju u skladu sa zakonom.

Članak 2.

(1) Društvo za javni gradski prijevoz putnika „Mostar Bus“ d.o.o. Mostar nastavlja rad u obliku društva sa ograničenom odgovornošću po nazivom Javno poduzeće za gradski prijevoz putnika „Mostar Bus“ d.o.o. Mostar (u daljem tekstu: Poduzeće).

(2) Poduzeće je pravni sljednik Društva za javni gradski prijevoz putnika „Mostar Bus“ d.o.o. Mostar, registrovanog rješenjem Županijskog suda u Mostaru broj: Tt-120/02 od 15.02.2002. godine i ima svojstvo pravne osobe sa pravnom i poslovnom sposobnošću.

Članak 3.

Poduzeće obavlja djelatnost imovinom koja mu je dana na upravljanje, a koja je u 100% vlasništvu Osnivača.

II - FIRMA I SJEDIŠTE**Članak 4.**

(1) Poduzeće će poslovati pod firmom: Javno poduzeće za gradski prijevoz putnika „Mostar Bus“ d.o.o. Mostar.

(2) Skraćeni naziv firme je: JP „Mostar Bus“ d.o.o. Mostar.

Članak 5.

Sjedište Poduzeća je u Mostaru, Bulevar narodne revolucije broj 11.

Članak 6.

(1) Poduzeće ima pečat okruglog oblika u kom je ispisan puni naziv firme i štambilj četvrtastog oblika, koji sadrži puni naziv firme i služi za ovjeru prijema podnesaka (akata).

(2) Vrsta pečata i štambilja, način uporabe i čuvanje utvrđuje se općim aktom koji donosi Uprava Poduzeća.

III - DJELATNOST**Članak 7.**

Djelatnost Poduzeća je:

- 60 212 Prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu, redovni linijski,
- 60 211 Prijevoz putnika u međugradskom prometu, redovni (linijski),
- 60 230 Ostali prijevozi putnika u cestovnom prometu,
- 50 200 Održavanje i popravak motornih vozila,
- 63 400 Djelatnost ostalih agencija u prometu,
- 50 302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila.

Članak 8.

Djelatnost Poduzeća u vanjskotrgovinskom poslovanju je:

- prijevoz robe i putnika u međunarodnom cestovnom prometu,
- vanjska trgovina (uvoz) na malo dijelovima i priborom za motorna vozila.

Članak 9.

(1) Poduzeće može obavljati poslove samo u okviru djelatnosti upisane u sudski registar.

(2) Poduzeće može obavljati i druge poslove koji se uobičajeno obavljaju uz djelatnosti upisane u sudski registar, u obimu i na način koji su potrebni za poslovanje, a ne predstavljaju obavljanje tih poslova kao redovne djelatnosti.

IV – SREDSTVA ZA RAD I IMOVINA**Članak 10.**

(1) Temeljni kapital Poduzeća čini novac, iskazan u novčanom iznosu od 10.000,00 KM, odnosno 100% udjela Osnivača.

(2) Temeljni iznos kapitala se ne može smanjivati ispod iznosa utvrđenog zakonom.

(3) Osnivač može u toku poslovne godine povećati vrijednost temeljnog kapitala Poduzeća novim ulaganjem.

Članak 11.

Povećanje i smanjenje temeljnog kapitala vrši se na temelju odluke Osnivača.

Članak 12.

Poduzeće može formirati fond rezervi za potrebe zaposlenih, a način i postupak njegovog formiranja kao i izdavanje i korištenje sredstava utvrđuje se Statutom Poduzeća.

V – PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI U PRAVNOM PROMETU**Članak 13.**

(1) Sredstva Poduzeća su u pravnom prometu.

(2) Poduzeće u pravnom prometu zaključuje ugovore i vrši i druge pravne poslove i radnje u okviru svoje pravne sposobnosti.

Članak 14.

(1) Poduzeće odgovara za svoje obveze cjelokupnom imovinom Osnivača, koja mu je data na korištenje, osim dobara u općoj uporabi.

(2) Poduzeće odgovara i za obveze drugih Društava preuzete ugovorom.

(3) Osnivač za obveze Poduzeća odgovara do visine osnivačkog udjela u Poduzeću.

VI – ORGANI UPRAVLJANJA**Članak 15.**

Organi upravljanja Poduzeća su:

1. Skupština,
2. Nadzorni odbor,
3. Uprava,
4. Odbor za reviziju.

1. Skupština**Članak 16.**

Skupština Poduzeća ima sljedeće nadležnosti:

1. donosi Statut i izmjene i dopune Statuta,
2. donosi Etički kodeks Poduzeća,
3. donosi odluke o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala,
4. donosi odluke o usvajanju godišnjeg izvješća Poduzeća, uključujući financijski izvješće i izvješće revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju,
5. donosi odluke o rasporedu dobiti i načinu pokrića gubitka,
6. donosi odluke o spajanju s drugim društvima i pripajanju drugih društava,
7. donosi odluke o promjeni oblika i podjeli Poduzeća,
8. donosi odluke o prestanku Poduzeća sa provođenjem likvidacije i o odobravanju početnog likvidacionog bilansa i završnog računa po okončanju postupka likvidacije,
9. donosi odluke o transakciji imovinom (kupovina, prodaja, razmjena, lizing) ukoliko se radi o imovini većoj od trećine knjigovodstvene vrijednosti,
10. odlučuje o izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora pojedinačno, o izboru vanjskog revizora i izboru i razrješenju članova Odbora za reviziju,
11. donosi odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,
12. donosi poslovnik o radu,
13. odobrava trogodišnji plan poslovanja odnosno revidiranog plana poslovanja,
14. odlučuje o ostvarivanju zahtjeva Poduzeća prema članovima uprave, Nadzornog odbora u svezi sa naknadom štete nastale pri osnivanju, kupovini ili vođenju poslovanja Poduzeća,

15. donosi odluke o zastupanju Poduzeća u sudskim postupcima koji se vode protiv članova Uprave ili eventualno postupcima koji se vode protiv članova drugih organa Poduzeća,
16. odlučuje o cijenama usluga prijevoza na području Grada Mostara na prijedlog Nadzornog odbora;
17. odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i Statutom.

2. Nadzorni odbor**Članak 17.**

Nadzorni odbor je nadležan da:

1. nadzire rad Uprave,
2. priprema i predlaže Etički kodeks, poslovnik i druge akte koje usvaja Skupština,
3. imenuje i razrješava članove Uprave i predlaže kandidate za Odbor za reviziju u skladno sa Zakonom,
4. razmatra i nadzire postupak javnih nabavki,
5. predlaže raspodjelu profita, daje upute direktoru za provođenje mjera i aktivnosti prilikom uočenih propusta,
6. odlučuje o ostalim pitanjima u skladno sa Zakonom o gospodarskim društvima, Zakonom o javnim poduzećima i Statutom.

Članak 18.

(1) Nadzorni odbor sačinjavaju predsjednik i dva člana koje bira i razrješava Skupština Poduzeća.

(2) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora biraju se na period od četiri godine, a biraju se iz reda osoba izvan Poduzeća po prijedlogu Osnivača.

(3) Za predsjednika i člana Nadzornog odbora ne mogu biti imenovane osobe osuđivane za krivična djela i gospodarske prijestupe nespojive sa dužnošću u Nadzornom odboru kao i osobe kojima je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Nadzornog odbora.

(4) Mandat predsjednika i članova Nadzornog odbora može prestati prije isteka perioda za koji su izabrani, podnošenjem ostavke ili razrješenjem odlukom Skupštine Poduzeća u skladno sa zakonom.

(5) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora pojedinačno zaključuju sa Poduzećem ugovor

prethodno odobren od Skupštine Poduzeća, a potpisuje ga direktor Poduzeća.

(6) Ugovor iz prethodne točke sadrži vrstu, kriterije i visinu naknada predsjedniku i članovima Nadzornog odbora.

(7) Nadzorni odbor radi i odlučuje u sjednicama koje se održavaju najmanje jednom u tri mjeseca.

(8) Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora.

(9) Predsjednik Nadzornog odbora dužan je sazvati sjednicu na zahtjev direktora Poduzeća ili dva člana Nadzornog odbora, najkasnije 14 dana od dana podnošenja zahtjeva, a u protivnom sjednicu će sazvati podnositelj zahtjeva.

(10) U slučaju spriječenosti predsjednika tu funkciju obavlja zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

(11) Rad Nadzornog odbora, pripremanje sjednica, sazivanje, način rada i odlučivanje bliže će se urediti poslovníkom o radu Nadzornog odbora.

3. Uprava

Članak 19.

(1) Uprava Poduzeća:

1. organizuje i vodi poslovanje Poduzeća,
2. zastupa Poduzeće prema trećim licima,
3. provodi Statut i Etički kodeks,
4. izrađuje i nadgleda realizaciju planova poslovanja,
5. izrađuje provedbene propise za postupak nabavki i provedi važeće zakone i propise o postupku nabavki,
6. zapošljava i otpušta zaposlenike sukladno sa postupcima utvrđenim Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorima i općim aktima Poduzeća,
7. izvješćuje Nadzorni odbor Poduzeća na njegov zahtjev,
8. stara se i odgovara za zakonitost rada Poduzeća,
9. distribuira i implementira Etički kodeks Poduzeća,
10. obezbjeđuje da sva odgovorna lica postupaju sukladno sa etičkim kodeksom tako što će se protiv osobe koja krše kodeks provesti disciplinski postupak,
11. obavlja druge poslove neophodne za nesmetano odvijanje organizacije i vođenje poslovanja Poduzeća,

12. podnosi zahtjev za utvrđivanje cijena usluga prijevoza.

(2) Jedino je Uprava nadležna zaključivati ugovore u ime Poduzeća.

(3) Pojedinačni član uprave nema ovlaštenje zaključivati ugovor ili niz vezanih ugovora čija stvarna ili procijenjena vrijednost je veća od 10.000,00 KM.

(4) Za zaključivanje ugovora ili niz vezanih ugovora čija stvarna ili procijenjena vrijednost je veća od 50.000,00 KM, Uprava mora imati pismenu suglasnost većine članova Nadzornog odbora.

Članak 20.

(1) Upravu Poduzeća čini direktor i izvršni direktor.

(2) Upravu bira i postavlja Nadzorni odbor na temelju javnog natječaja na period od četiri godine sa mogućnošću ponovnog imenovanja odlukom većine članova otvorenim izborom tehnički najkvalifikovanijeg kandidata, sukladno sa operativnim i poslovnim potrebama Poduzeća.

(3) Osobe koje se imenuju u Upravu Poduzeća moraju imati visoku stručnu spremu i radno iskustvo najmanje pet godina nakon završenog fakulteta.

(4) Odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje Uprave donosi Nadzorni odbor i to najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata na koji su imenovani.

(5) U Upravu Poduzeća ne može biti imenovana osoba kojoj je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Uprave i osobe koje vrši funkciju u političkoj stranci.

Članak 21.

(1) Položaj, odgovornosti i prava direktora uređuju se ugovorom između Nadzornog odbora i direktora.

(2) Direktor predsjedava Upravom, rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Poduzeće.

(3) U slučaju spriječenosti direktora, u obavljanju dužnosti zamjenjuje ga izvršni direktor.

(4) Izvršni direktor organizira rad, zastupa i predstavlja Poduzeće i odgovara za zakonitosti poslovanja u poslovima i obimu utvrđenim ugovorom.

(5) Prava, obveze, plaća i druga materijalna prava izvršnog direktora uređuju se ugovorom koji

zaključuje sa direktorom, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Članak 22.

Direktor Poduzeća i izvršni direktor zastupaju i predstavljaju Poduzeće u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograničenja.

4. Odbor za reviziju

Članak 23.

(1) Odbor za reviziju dužan je:

1. imenovati vanjskog revizora i direktora Odjela za internu reviziju,
2. razmotriti godišnju studiju rizika i plan revizije, u kojima su prikazane pojedinosti u pogledu rizičnih područja i revizija koja će se izvršiti, te osigurati da prijavljena pitanja budu na odgovarajući način otklonjena,
3. razmotriti navedenu studiju rizika i plan revizije i postići sporazum sa glavnim revizorom po pitanju obrade, isključivo u slučaju kada je glavni revizor imenovao direktora Odjela za internu reviziju Poduzeća,
4. osigurati da Odjel za internu reviziju obavi posao sukladno sa planom revizije,
5. osigurati da interne kontrole u Poduzeću budu adekvatne i da funkcioniraju kako je predviđeno,
6. podnositi Nadzornom odboru izvješće o svojim sastancima svakog mjeseca,
7. konzultovati se sa glavnim revizorom u pogledu neovisne revizijske organizacije ili strukovne stručne grupe koja vrši stručno unutarnje strukovno ocjenjivanje Odjel za internu reviziju svake dvije do tri godine,
8. osigurati da Odjel za internu reviziju svoje obveze obavlja sukladno sa međunarodnim revizijskim standardima.

(2) Uprava je dužna i odgovorna za realizaciju preporuka Odbora za reviziju. Ova dužnost je prenosiva ali je uprava odgovorna za njenu realizaciju.

(3) Odbor za reviziju je dužan svoje nadležnosti vršiti sukladno sa odredbama Zakona o javnim poduzećima i Zakonom o gospodarskim društvima.

VII - UNUTARNJA ORGANIZACIJA

Članak 24.

(1) Poduzeće posluje kao jedinstveni pravni subjekt, a sačinjavaju ga službe unutar kojih funkcioniraju odjeljenja kao niži organizacioni dijelovi.

(2) Organizacija Poduzeća i rukovođenje organizacionim dijelovima utvrđuje se Statutom i Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta kojeg donosi Nadzorni odbor na prijedlog Uprave Poduzeća.

VIII - UVJETI ZA OBAVLJANJE VANJSKOTRGOVINSKE DJELATNOSTI

Članak 25.

(1) Poduzeće obavlja vanjskotrgovinsku djelatnost sukladno sa važećim odredbama zakona, pridržavajući se dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala, sa pažnjom dobrog gospodarstvenika.

(2) Poduzeće je posebno dužno da u vanjskotrgovinskom poslovanju vodi računa o zaštiti ugleda i interesa države.

IX - PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA I ZAPOSLENIH RADNIKA

Članak 26.

(1) Poduzećem upravlja Skupština u ime Osnivača.

(2) Zaposlenici ostvaruju prava sukladno sa važećim zakonskim propisima, kolektivnim ugovorima i aktima Poduzeća.

(3) Ugovorom o radu urediti ti će se prava, obveze i odgovornosti zaposlenika Poduzeća u sukladno sa važećim zakonima, Kolektivnim ugovorom i aktima Poduzeća.

X - PLANIRANJE POSLOVANJA I RAZVOJA I POSLOVNE KNJIGE PODUZEĆA

Članak 27.

(1) Uprava planira rad Poduzeća izradom trogodišnjeg plana poslovanja, koji se nakon usvajanja dostavlja glavnom revizoru.

(2) Plan poslovanja sadrži: predviđanje prihoda i rashoda, kapitalne izdatke predložene za razdoblje koji plan obuhvata, izbor financija predloženih za navedene kapitalne izdatke, te druge poslovne ciljeve.

(3) Uprava godišnje, u slučaju potrebe, usaglašava i revidira plan poslovanja, sukladno sa njegovim ciljevima i radi prilagođavanja plana tržišnim uvjetima.

Članak 28.

(1) O radu i poslovanju Poduzeća vode se poslovne knjige, sukladno sa zakonom.

(2) Poduzeće je dužno za svaku poslovnu godinu, sukladno sa važećim zakonskim propisima, sastaviti periodični obračun i završni račun.

XI – UTVRĐIVANJE I RASPOREĐIVANJE DOBITI

Članak 29.

Utvrdivanje prihoda, rashoda i rezultata poslovanja vrši se u polugodišnjem i godišnjim obračunima, sukladno sa zakonom.

Članak 30.

(1) Dobit koja ostaje Poduzeću predstavlja neto dobit.

(2) Neto dobit je finansijski rezultat poslovanja Poduzeća u toku poslovne godine, koja se dobije poslije odbitka svih troškova poslovanja i svih davanja po osnovu doprinosa, poreza i drugih finansijskih tereta.

Članak 31.

Osnivač na kraju poslovne godine odlučuje o raspodjeli dobiti.

Članak 32.

(1) Ako Poduzeće u poslovanju po završnom računu iskaže gubitak, taj gubitak će se prvenstveno pokriti iz sredstava Poduzeća, koja se sukladno sa propisima mogu koristiti za pokrivanje gubitka.

(2) Ukoliko se gubitak ne može pokriti iz sredstava Poduzeća, pokreće se postupak sukladno sa zakonom.

XII – OPĆI AKTI

Članak 33.

(1) Opći akti Poduzeća su Statut, pravilnici i drugi akti kojima se na opći način reguliraju odnosi u Poduzeću.

(2) Poduzeće je obvezno da, u roku od 60 dana od donošenja ove Odluke, donese Statut i druge akte Poduzeća.

XIII – TRAJANJE I PRESTANAK PODUZEĆA

Članak 34.

(1) Poduzeće je utemeljeno na neodređeno vrijeme i traje dok postoje ekonomski i zakonski uvjeti za njegovo postojanje.

(2) Poduzeće prestaje:

1. odlukom Skupštine Poduzeća,
2. spajanjem, pripajanjem i podjelom,
3. odlukom suda,
4. stečajem.

(3) Odluka o prestanku Poduzeća dostavlja se registarskom sudu najkasnije osam dana od dana donošenja.

XIV - NAČIN IZMIRENJA TROŠKOVA USKLAĐIVANJA STATUSA PODUZEĆA I POSLJEDICE NEUSPJELOG USKLAĐIVANJA

Članak 35.

Troškove usklađivanja statusa i posljedice neuspjelog usklađivanja statusa Poduzeća snosi Poduzeće.

XV – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Na pitanja koja nisu regulirana odredbama ove Odluke shodno se primjenjuju odredbe Zakona o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakona o gospodarskim društvima.

Članak 37.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje primjena Odluke o osnivanju broj: G.V. 01-02-19/02 od 11.02.2002.godine („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj 3/02).

Član 38.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Mostara“.

Broj: 01-02-261//08

Mostar, 15.09.2008.godine

PREDSJEDNIK
Murat Ćorić, v.r.

255.

Na osnovu člana 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04) i člana 121. stav 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 12/04), a u vezi „Informacije o problematici ostvarivanja prava na otkup nacionalizovanih i konfiskovanih stanova u Mostaru“, Gradsko vijeće Grada Mostara na 63. sjednici održanoj dana 15.09.2008.godine donosi,

ZAKLJUČAK

I

Zadužuje se Gradonačelnik Grada Mostara da u skladu sa odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 29/97, 11/98, 22/99, 27/99, 7/00, 32/01, 15/02, 54/04, 36/06 i 51/07) pristupi zaključivanju ugovora o kupoprodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, a koji su bili predmet postupka nacionalizacije i konfiskacije.

II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Mostara“.

Broj: 01-02-262/08**Mostar, 15.09.2008.godine****PREDSJEDNIK
Murat Ćorić, s.r.**

Temeljem članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04) i članka 121. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 12/04), a u svezi „Informacije o problematici ostvarivanja prava na otkup nacionaliziranih i konfisciranih stanova u Mostaru“, Gradsko vijeće Grada Mostara na 63. sjednici održanoj dana 15.09.2008.godine, donosi

ZAKLJUČAK

I

Zadužuje se Gradonačelnik Grada Mostara da sukladno odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 29/97, 11/98, 22/99, 27/99, 7/00, 32/01, 15/02, 54/04, 36/06 i 51/07) pristupi zaključivanju ugovora o kupoprodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, a koji su bili predmet postupka nacionalizacije i konfiskacije.

II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Mostara“.

Broj:01-02-262/08**Mostar, 15.09.2008.godine****PREDSJEDNIK
Murat Ćorić, v.r.****256.**

Na osnovu člana 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04) i člana 121. stav 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 12/04), a u vezi „Informacije o problematici ostvarivanja prava na otkup nacionalizovanih i konfiskovanih stanova u Mostaru“, Gradsko vijeće Grada Mostara na 63. sjednici održanoj dana 15.09.2008.godine donosi,

ZAKLJUČAK

I

Zadužuje se Gradonačelnik Grada Mostara da u skladu sa odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 29/97, 11/98, 22/99, 27/99, 7/00, 32/01, 15/02, 54/04, 36/06 i 51/07), a nakon zaključivanja ugovora o kupoprodaji stanova koji su bili predmet postupka nacionalizacije i konfiskacije, pristupi obeštećenju bivšeg vlasnika u skladu sa Zakonom, stim da obeštećenje ne ide na teret imovine i Budžeta Grada Mostara.

II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Mostara“.

Broj: 01-02-263/08

Mostar, 15.09.2008.godine

**PREDSJEDNIK
Murat Ćorić, s.r.**

Temeljem članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara, broj:4/04) i članka 121. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara”, broj: 12/04), a u svezi „Informacije o problematici ostvarivanja prava na otkup nacionaliziranih i konfisciranih stanova u Mostaru”, Gradsko vijeće Grada Mostara na 63. sjednici održanoj dana 15.09.2008. godine donosi,

ZAKLJUČAK**I**

Zadužuje se Gradonačelnik Grada Mostara da sukladno odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 29/97, 11/98, 22/99, 27/99, 7/00, 32/01, 15/02, 54/04, 36/06 i 51/07), a nakon zaključivanja ugovora o kupoprodaji stanova koji su bili predmet postupka nacionalizacije i konfiskacije, pristupi obeštećenju bivšeg vlasnika sukladno Zakonu, s tim da obeštećenje ne ide na teret imovine i Proračuna Grada Mostara.

II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Mostara“.

Broj: 01-02-263/08

Mostar, 15.09.2008.godine

**PREDSJEDNIK
Murat Ćorić, v.r.**

257.

Na osnovu člana 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04) i člana 121. stav 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 12/04), a u vezi „Informacije o problematici ostvarivanja prava na otkup nacionalizovanih i konfiskovanih stanova u Mostaru“, Gradsko vijeće Grada Mostara na 63. sjednici održanoj dana 15.09.2008.godine donosi,

ZAKLJUČAK**I**

Grad Mostar će u cilju zaštite i omogućavanja provođenja kako vlastitih tako i povjerenih nadležnosti, putem Javnog pravobranioca Grada Mostara i Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, pokrenuti inicijativu pred Parlamentom Federacije Bosne i Hercegovine, za izmjenu člana 47.stav 2. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj:27/97, 11/98, 22/99, 27/99, 7/00, 32/01, 15/02, 54/04, 36/06 i 51/07) kako bi se u istom decidno ustanovilo ko i na koji način snosi obavezu obeštećenja na stanovima na kojima postoji stanarsko pravo, a koji su bili predmet postupka nacionalizacije i konfiskacije.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Mostara“.

Broj: 01-02-264/08

Mostar, 15.09.2008.godine

**PREDSJEDNIK
Murat Ćorić, s.r.**

Temeljem članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04), članka 121. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 12/04), a u svezi „Informacije o problematici ostvarivanja prava na otkup nacionaliziranih i konfisciranih stanova u Mostaru“, na prijedlog Gradonačelnika, Gradsko

vijeće Grada Mostara na 63. sjednici održanoj dana 15.09.2008.godine, donosi

ZAKLJUČAK

I

Grad Mostar će u cilju zaštite i omogućavanja provođenja kako vlastitih tako i povjerenih nadležnosti, putem Javnog pravobraniteljstva Grada Mostara i Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, pokrenuti inicijativu pred Parlamentom Federacije Bosne i Hercegovine, za izmjenu članka 47. stavak 2. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 27/97, 11/98, 22/99, 27/99, 7/00, 32/01, 15/02, 54/04, 36/06 i 51/07) kako bi se u istom decidno ustanovilo tko i na koji način snosi obvezu obeštećenja na stanovima na kojima postoji stanarsko pravo, a koji su bili predmet postupka nacionalizacije i konfiskacije.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Mostara“.

Broj: 01-02-264/08

Mostar, 15.09.2008.godine

**PREDSJEDNIK
Murat Ćorić, v.r.**

258.

Na osnovu člana 68. stav 2, a u vezi sa člankom 66. stava 2. Zakona o vodama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 70/06) i članom 44. stav 1. Pravilnika o uslovima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koje se upotrebljavaju ili planiraju da koriste za piće („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 51/02), Gradsko vijeće Grada Mostara, na 63.sjednici održanoj 15.09.2008.godine, donosi

O D L U K U O ZONAMA SANITARNE ZAŠTITE I ZAŠTITNIM MJERAMA IZVORIŠTA „SALAKOVAC“ U MOSTARU

I OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se zone sanitarne zaštite izvorišta vode „Salakovac“, koje se koristi za javno vodosnabdijevanje u Gradu Mostaru, opis granica pojedinih zaštitnih zona, opis zaštitnih mjera po pojedinim zonama, vršenje nadzora nad provedbom režima zaštite i zaštitnih mjera, rokovi za uspostavu pojedinih mjera i kaznene odredbe.

Član 2.

Izvorište vode „Salakovac“ je izvorište koje se koristi za javno vodosnabdijevanje u Gradu Mostaru (u daljnjem tekstu: izvorište).

Izvorište iz stava 1. ovog člana je izvorište podzemnih voda u kraškim izdanima.

Član 3.

Zaštita izvorišta iz člana 2. ove Odluke vrši se uspostavljanjem i održavanjem zona sanitarne zaštite i provođenjem zaštitnih mjera utvrđenih ovom Odlukom i rezultatima istražnih radova prikazanih u Elaboratu o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama izvorišta „Salakovac“, čiji je obrađivač „Integra“ d.o.o. u Mostaru, pod brojem PR-IS-H-01E/2007 (u daljnjem tekstu: Elaborat).

Član 4.

Utvrđivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera utvrđenih ovom Odlukom vrši se u cilju zaštite izvorišta vode od svih vidova zagađenja i štetnih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na higijensku ispravnost vode za piće i na izdašnost izvorišta.

Član 5.

Granice zona sanitarne zaštite i mjere zaštite izvorišta utvrđene ovom Odlukom ugradit će se, na odgovarajući način, u prostorne dokumente Grada Mostara, u skladu sa zakonima koji regulišu oblast prostornog planiranja.

Član 6.

Građenje objekata i njihovo korištenje i obavljanje privredne, komunalne, poljoprivredne, šumarske i drugih djelatnosti na područjima zona sanitarne zaštite utvrđenih ovom Odlukom, mogu se vršiti samo na način i u mjeri utvrđenoj ovom Odlukom.

Člana 7.

Tijela uprave Grada Mostara, privredna društva, druga pravna lica i građani obavezni su pridržavati se ove Odluke i dosljedno i blagovremeno primjenjivati utvrđene zaštitne mjere.

Član 8.

Izvorištem vode iz člana 2. ove Odluke upravlja javno preduzeće „Vodovod“ Mostar (u daljnjem tekstu: korisnik vodozahvatnog objekta).

II ZAŠTITNE ZONE**Član 9.**

Prema stepenu opasnosti od zagađivanja i od drugih utjecaja koji mogu nepovoljno utjecati na zdravstvenu ispravnost vode za piće i izdašnost izvorišta iz člana 2. ove Odluke, uspostavljaju se i održavaju tri zone sanitarne zaštite (u daljnjem tekstu: zaštitne zone), i to:

- 1. Prva (I) zaštitna zona - zona najstrožeg režima zaštite;**
- 2. Druga (II) zaštitna zona - zona ograničenog režima zaštite;**
- 3. Treća (III) zaštitna zona - zona blagog režima zaštite.**

Prva zaštitna zona iz stava 1. tačka 1. ovog članka dijeli se na:

- o Ia zaštitnu zonu – zona najstrožeg režima zaštite – zona izvorišta;**
- o Ib zaštitnu zonu - zona strogog režima zaštite.**

III OBUHVAT I GRANICE ZAŠTITNIH ZONA**Član 10.**

Ia zaštitna zona izvorišta „Salakovac“ obuhvata izvorište i prostor oko izvorišta određen koordinatama prijelomnih tačaka i pravcima:

1. X = 6.487.824,07 Y = 4.811.316,54
2. X = 6.487.852,41 Y = 4.811.314,19
3. X = 6.487.859,95 Y = 4.811.335,93
4. X = 6.487.827,98 Y = 4.811.340,68

Ukupna površina Ia zaštitne zone izvorišta Salakovac iznosi 0,31 ha, dok je dužina ograde oko ovoga područja 230 metara.

Član 11.

Područje Ia zaštitne zone u vlasništvu je Grada Mostara.

Član 12.

Na području Ia zaštitne zone izvorišta nalaze se slijedeći objekti:

- o eksploatacioni bunar sa dubinskom bunarskom pumpom, armaturama, fazonskim komadima i elektroinstalacijama;
- o pripadajući transportni cjevovod koji vodi od bunara prema potrošačima;
- o zaštitni objekt crpne stanice sa prostorijama za posadu i mašinskom halom;
- o elektroinstalacije za napajanje crpne stanice;
- o unutrašnja pristupna staza.

Na objektima i opremi iz prethodnog stava ovog člana nalaze se pripadajuće armature, elektroinstalacije i druga pripadajuća oprema.

Pored objekata iz stava 1. ovoga člana, na području Ia zaštitne zone mogu se, uz primjenu propisanih mjera zaštite, graditi ili nalaziti i drugi vodoprivredni objekti, kao što su vodozahvatni objekti, rezervoari, crpne stanice, trafo-stanice, administrativni objekti, prilazni i unutrašnji putevi i drugi objekti koji su neophodni za rad sistema za vodoopskrbu.

Član 13.

Ib zaštitna zona izvorišta „Salakovac“ obuhvata prostor od granice Ia zaštitne zone do vanjske granice Ib zaštitne zone.

Vanjska granica Ib zaštitne zone prolazi od istočne granice Ia zaštitne zone, ide prema istoku 750 m, nakon toga skreće prema sjeveroistoku, presijeca lokalni put Prigradana prema magistralnom putu Mostar-Sarajevo, produžava preko kote 209 m.n.m., zatim dalje ide do seoskog puta obodom Nokoš polja, te nakon 750 m povija se na istok gdje poslije 550 m pod uglom od 90 stupnjeva naglo skreće prema sjeverozapadu preko kote 298 m.n.m. Odatle se blago povija prema sjeverozapadu i kod naselja Otelež ide prema zapadu preko vrhova Prijevorac (597 m.n.m.) i Kita (611 m.n.m.). Dalje ide ispod naselja Bresnica, zatim prema sjeveru kote 598 m.n.m. Samograd, a odatle preko Komarovog dola do magistralnog puta M-17, odnosno mosta preko potoka Bijela. Tu skreće prema jugoistoku, ide lijevom obalom akumulacije Salakovac, pri čemu

magistralni put ostaje unutar Ib zaštitne zone sve do zapadne granice Ia zaštitne zone na izvorištu Salakovac.

Ib zaštitna zona izvorišta „Salakovac“ određena je koordinatama prijelomnih točaka i pravcima:

1. X = 6487258,45	Y = 4811578,24
2. X = 6487045,50	Y = 4811499,54
3. X = 6487031,14	Y = 4811555,17
4. X = 6487001,84	Y = 4811618,60
5. X = 6486941,57	Y = 4811670,21
6. X = 6486890,33	Y = 4811724,13
7. X = 6486829,61	Y = 4811765,06
8. X = 6486762,46	Y = 4811810,05
9. X = 6486682,88	Y = 4811843,41
10. X = 6486615,96	Y = 4811886,23
11. X = 6486529,78	Y = 4811947,91
12. X = 6486487,86	Y = 4811985,92
13. X = 6486348,66	Y = 4812186,25
14. X = 6486151,76	Y = 4812535,55
15. X = 6486012,10	Y = 4812899,22
16. X = 6485837,91	Y = 4813176,69
17. X = 6485691,32	Y = 4813455,94
18. X = 6485518,63	Y = 4813823,19
19. X = 6485369,44	Y = 4814627,90
20. X = 6485275,09	Y = 4814753,69
21. X = 6485173,06	Y = 4814984,13
22. X = 6485053,66	Y = 4815122,78
23. X = 6484961,89	Y = 4815247,88
24. X = 6485564,08	Y = 4815428,63
25. X = 6485709,44	Y = 4815590,56
26. X = 6486018,04	Y = 4815745,06
27. X = 6486553,63	Y = 4816264,37
28. X = 6486789,88	Y = 4816119,45
29. X = 6487336,22	Y = 4815406,35
30. X = 6487275,74	Y = 4815147,52
31. X = 6487341,41	Y = 4814968,13
32. X = 6488247,53	Y = 4814395,40
33. X = 6489156,68	Y = 4814254,27
34. X = 6490050,24	Y = 4814199,77
35. X = 6490436,45	Y = 4813911,05
36. X = 6490745,04	Y = 4813121,09
37. X = 6490847,94	Y = 4812508,86
38. X = 6490216,08	Y = 4812433,50
39. X = 6489621,85	Y = 4812142,90
40. X = 6488571,40	Y = 4811246,63
41. X = 6488089,00	Y = 4811226,72
42. X = 6487762,29	Y = 4811305,63
43. X = 6487524,06	Y = 4811347,78
44. X = 6487357,72	Y = 4811445,05

45. X = 6487258,45 Y = 4811578,24

46. X = 6487045,50 Y = 4811499,54

Ukupna površina područja Ib zaštitne zone izvorišta „Salakovac“ iznosi 14,9 km².

Član 14.

II zaštitna zona izvorišta „Salakovac“ obuhvata prostor od vanjske granice Ib zaštitne zone do vanjske granice II zaštitne zone.

Granica II zaštitne zone ide od vanjske granice Ib zaštitne zone, seoskim putem u blizini Podgorana, produžava prema istoku do kote 404 m.n.m. u blizini naselja Zelenika. Tu naglo skreće prema sjeveroistoku a zatim se blago povija na sjeverozapad preko oboda Seočke drage, Srednjeg brda i katuna Lugovi, a onda skreće na zapad preko Klenove drage, zatim nastavlja obroncima Podkapljučić i kote 914 m.n.m. Tu ponovo kratko skreće prema sjevero-zapadu, zatim naglo skreće prema jugo-zapadu preko trigonometra 756 m.n.m. – Gomila, te se dalje povija prema jugo-zapadu, presijeca seoski put Nazrajić mahala – Bresnica i u rajonu Počivala se spaja sa granicom Ib zaštitne zone.

Ukupna površina područja II zaštitne zone izvorišta „Salakovac“ iznosi 17,3 km².

Član 15.

III zaštitna zona izvorišta „Salakovac“ obuhvata prostor od vanjske granice II zaštitne zone do vanjske granice III zaštitne zone.

Granica III zaštitne zone polazi od granice II zaštitne zone, istočno rejon naselja Zelenike kota 404 m.n.m., zatim produžava dalje prema istoku obodom Porima, skrećući blago prema sjevero-istoku preko vrha Runjava glava (1160 m.n.m.) Zastolja, zatim nastavlja na sjever u pravcu kote 1246 m.n.m. i tu skreće prema sjevero-zapadu preko Kruševca, odakle ponovo ide prema sjeveru. Produžava preko trigonometra 1235 m.n.m. Velikog klanca i kote 1384 m.n.m., zatim dublje skreće prema jugo-zapadu pravcem preko Bijelih voda i kote 1687 m.n.m., te Pržinove glavice i Kopilice (1920 m.n.m.). Tu naglo skreće na zapad preko Otiša, zatim nastavlja kratko prema jugu ka Zelenoj glavi (2103 m.n.m.), odatle krivudavo prelazi Vjetrena brda i trigonometra Vilina glava (1937 m.n.m.), te trigonometra 1991 m.n.m. pa sve do kote 1918 m.n.m., gdje naglo skreće prema

jugu. Dalje produžava prema Lupoglavu (2102 m.n.m.) zatim Ovče (2021 m.n.m.) nastavlja preko Golića (1763 m.n.m.) i odatle prelazi krivudavo obroncima Golića i Pritresa, zatim dolazi u rejon Potkapljuča gdje se spaja sa granicom II zaštitne zone.

Ukupna površina područja III zaštitne zone izvorišta „Salakovac“ iznosi 58,8 km².

Član 16.

Područje zaštitnih zona i granice pojedinih zaštitnih zona prikazane su u topografskim kartama u Elaboratu - omjera 1 : 50 000 i 1 : 2500 i sastavni su dio ove Odluke.

Član 17.

Korisnik vodozahvatnih objekata određen u članku 8. ove Odluke dužan je ograditi i na odgovarajući način obilježiti, postavljanjem odgovarajućih znakova obavještavanja građana, Ia zaštitnu zonu izvorišta.

Korisnik iz stava 1. ovog člana dužan je granice Ib, II i III zaštitne zone obilježiti odgovarajućim znakovima (betonski stupići) u dovoljnom broju i na tim granicama postaviti table upozorenja i obavještenja građana o tim zaštitnim zonama.

IV ZAŠTITNE MJERE I REŽIM ZAŠTITE U ZAŠTITNIM ZONAMA

1. Zaštitne mjere za područja obuhvaćena I zaštitnom zonom i režim zaštite

Član 18.

Područje Ia zaštitne zone, mora biti zaštićeno od neovlaštenog pristupa ogradom, kao i drugim potrebitim mjerama fizičke zaštite i osiguranja.

Na ogradi, a posebno na ulazu u Ia zaštitnu zonu, postavljaju se znakovi upozorenja o zabrani neovlaštenog pristupa.

Pristup u područje Ia zaštitne zone dozvoljen je samo uposlenicima koje odredi korisnik vodozahvatnog objekta, mjerodavnim inspekcijским organima za vrijeme vršenja kontrole, kao i drugim osobama uz posebno odobrenje i evidenciju korisnika vodozahvatnog objekta.

Član 19.

Na području Ia zaštitne zone, mogu se, uz primjenu potrebne mjera zaštite, nalaziti vodozahvatni i infiltracijski objekti, rezervoari, crpne stanice, trafostanice, administrativni objekti, agregati, prilazni i unutašnji putevi i drugi objekti koji su neophodni za rad vodoprivrednog objekta za vodoopskrbu (u daljnjem tekstu: sustav vodoopskrbe).

Član 20.

Na području Ia zaštitne zone, zabranjuju se sve aktivnosti koje nisu u izravnoj vezi sa normalnim radom i održavanjem sistema vodoopskrbe. Aktivnosti koje se provode u cilju normalnog rada i održavanje sustava vodoopskrbe ne smiju štetno djelovati na izvorište.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, dozvoljene su sljedeće aktivnosti:

1. uzgoj trave, bez uporabe đubriva i drugih agrotehničkih sredstava;
2. provođenje kanalizacije i drugih instalacija koje služe za normalan rad objekata za vodoopskrbu, pod uvjetom da je odgovarajućim projektom i izvođačkim rješenjima osigurano da te instalacije ne mogu ugroziti izvorište.

Član 21.

Na području Ib zaštitne zone primjenjuju se zaštitne mjere utvrđene članom 18. ove Odluke, s tim što se dopuštaju i slijedeće aktivnosti, uz provedbu mjera kontrole, koje su utvrđene Projektom:

1. upotreba prirodnog i vještačkog đubriva u obujmu i koncentraciji koja ne ugrožava kakvoću vode na izvorištu;
2. kretanje stanovništva bez ograničenja, kao i kontrolirane rekreativne aktivnosti, ali bez izgradnje sportskih i rekreacijskih objekata;
3. održavanje postojećih objekata bez promjene njihove namjene i uz adekvatno rješavanje pitanja odvodnje otpadnih voda i pravilno gospodarenje krutim otpadom.

Individualni pomoćni objekti za uzgoj stoke i peradi, izgrađeni uz stambene objekte, moraju biti uklonjeni.

Na dionici magistralnom putu M-17 (u dužini od cca 5 km), treba izvesti sistem unutrašnje i

vanjske odvodnje, na način da se spriječi spiranje ili procurivanje zagađujućih materija sa prometnice u podzemne vode ili na izvorište.

Na postojećoj saobraćajnici (do brane Salakovac) treba izvesti segmentni jarak ili trokutasti rigol radi površinskog odvodnjavanje puta. Segmentni jarak ili trokutasti rigol mora po cijeloj dužini biti vodonepropustan i osigurati odvodnju izvan zaštitnih zona izvorišta.

2. Zaštitne mjere za područja obuhvaćena II zaštitnom zonom i režim zaštite

Član 22.

Na području II zaštitne zone zabranjeno je izvođenje radova, gradnja objekata i obavljanje aktivnosti kojima se mogu zagađivati vode izvorišta, a posebice:

1. gradnja novih naselja i izgradnja i rad kanalizacije, osim ako je vodonepropusnost kanalizacijskih vodova osigurana i kontrolirana;
2. gradnja i nekontrolirani rad sportskih i rekreativnih objekata bez vodonepropusne kanalizacije;
3. formiranje gradilišta i gradilišnih naselja bez sanitarija i vodonepropusne kanalizacije;
4. gradnja i eksploatacija izvorišta i bunara koji se ne koriste za javnu vodoopskrbu;
5. odlaganje svih vrsta krutog otpada i izgradnja deponija, uključujući i sanitarne deponije;
6. gradnja i rad industrijskih i zanatskih pogona;
7. gradnja i rad željezničkih i ranžirnih postaja i terminala i autobusnih stanica, ukoliko nisu preduzete posebne mjere kojim se sprječava zagađenje izvorišta;
8. gradnja i upotreba skladišta rastvorljivih tvari opasnih i štetnih za vodu;
9. gradnja i rad stočnih i peradarskih farmi, osim uzgoja do 10 grla krupne stoke i peradi u individualnim domaćinstvima za lične potrebe, ako je izgrađena i pravilno radi vodonepropusna kanalizacija, odnosno vodonepropusne septičke jame koje se redovno prazne;
10. gradnja i eksploatacija cjevovoda za transport kemikalija, tečnih goriva, maziva i drugih opasnih tečnosti;
11. cestovni transport kemikalija, tečnih goriva, maziva i drugih opasnih materija;
12. izvedba istražnih bušotina za naftu, zemni plin i druge opasne i štetne tvari, kao i za mineralnu vodu;
13. eksploatacija mineralnih sirovina;
14. eksploatacija šljunka;
15. gradnja i rad uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i uređaja za spaljivanje krutog otpada;
16. izravno ili neizravno ispuštanje prečišćenih otpadnih voda na tlo;
17. gradnja i eksploatacija cjevovoda za transport kemikalija, tečnih goriva, maziva i drugih opasnih tečnosti, ukoliko nisu preduzete posebne mjere kojima se sprječava infiltracija ovih tečnosti u podzemnu vodu;
18. prerada, manipuliranje i skladištenje kemikalija, tečnih goriva, maziva i drugih opasnih i štetnih materija određenih podzakonskim aktom;
19. izvođenje istražnih bušotina za naftu, zemni plin i druge opasne i štetne materije, kao i mineralnu vodu, ukoliko nisu preduzete posebne mjere kojima se sprječava infiltracija ili izlivanje tih materija u podzemnu vodu, tj. komunikacija horizon(a)ta sa mineralnom sirovinom i vodonosnog horizonta izvorišta;
20. otvoreno uskladištenje i primjena kemijskih sredstava opasnih i štetnih za vodu, koja se koriste za zaštitu i rast bilja i za uništenje korova;
21. gradnja i rad stočnih i peradarskih farmi, ukoliko nisu preduzete posebne mjere kojima se sprječava zagađenje podzemnih voda;
22. gradnja i korištenje poletno-sletnih staza, sigurnosnih površina i površina za prisilno slijetanje u zračnom prometu;
23. gradnja i korištenje manevarskih i vojnih poligona;
24. eksploatiranje mineralnih sirovina, osim ako se utvrdi da se tom aktivnošću ne ugrožava kakvoća podzemne vode na izvorištu;
25. izravno ili neizravno ispuštanje otpadnih voda u vodonosni sloj, kao

- i nepročišćenih otpadnih voda na tlo, uključujući i pražnjenje vozila za čišćenje i odvoz fekalija;
26. gradnja i rad industrijskih i zanatskih pogona sa nečistom tehnologijom, koji ispuštaju radioaktivne ili druge za vodu štetne i opasne materije (nuklearni reaktori, petrokemijska industrija, metalo-prerađivački pogoni, hemijske tvornice, kožarska industrija i drugo);
 27. cestovni transport kemikalija, tečnih goriva, maziva i drugih opasnih materija, bez provedenih mjera zaštite podzemnih voda i odobrenja i pratnje službi ministarstva unutrašnjih poslova;
 28. privredne i druge aktivnosti kojima se narušava prirodni režim prihranjivanje podzemnih voda izvorišta, ukoliko se posebnim mjerama ne osigura vještačko prihranjivanje u količini dovoljnoj za nadoknađivanje izgubljene količine;
 29. odlaganje svih vrsta čvrstog otpada izvan sanitarnih deponija, kao i na sanitarne deponije, osim kada se one nalaze u područjima koja izgrađuju hidrogeološki nepropusne formacije;
 30. gradnja novih groblja i proširenje i korištenje postojećih, osim kada se ona nalaze u područjima koja izgrađuju hidrogeološki nepropusne formacije;
 31. eksploatiranje kamena i šljunka, osim iz osobito kontroliranih i zaštićenih kamenoloma i šljunčara;
 32. sječa šume, izgradnja putova, izvedenje zemljanih iskopa i druge aktivnosti koje izazivaju ili pospešuju eroziju tla;
 33. i druge aktivnosti za koje se utvrdi da mogu imati negativne posljedice za izvorište.

Član 23.

Na području II zaštitne zone zabranjuje se gradnja novih i rekonstrukcija ili nadogradnja postojećih stambenih i vikend objekata, kao i individualnih objekata za uzgoj stoke i peradi.

Na području II zaštitne zone mogu ostati postojeći stambeni i vikend objekti, kao i objekti za uzgoj do 10 grla krupne stoke i peradi u individualnim domaćinstvima i to samo za vlastite potrebe, ako su ti objekti priključeni na vodonepropusnu kanalizacijsku mrežu ili na

vodonepropusne septičke jame koje se prazne po potrebi, a najmanje jednom godišnje, putem ovlaštene i za to osposobljenog pravnog lica.

Na postojećim stambenim i vikend objektima i objektima za uzgoj do 10 grla krupne stoke i peradi u individualnim domaćinstvima dozvoljeni su radovi njihovog redovnog održavanja.

Neophodno je adekvatno riješiti pitanja odvodnje otpadnih voda i pravilno gospodarenje krutim otpadom.

Član 24.

Korisnik vodozahvatnog objekta dužan je odgovarajućim znakovima obilježiti granice druge zaštitne zone.

3. Zaštitne mjere za područja obuhvaćena III zaštitnom zonom i režim zaštite

Član 25.

Na području III zaštitne zone zabranjeno je izvođenje radova, izgradnja objekata i obavljanje aktivnosti kojima se mogu zagaditi vode izvorišta, a posebice:

1. gradnja i rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i uređaja za spaljivanje krutog otpada;
2. izravno ili neizravno ispuštanje prečišćenih otpadnih voda na tlo;
3. gradnja i eksploatacija cjevovoda za transport hemikalija, tečnih goriva, maziva i drugih opasnih tečnosti, ukoliko nisu preduzete posebne mjere kojima se sprječava infiltracija ovih tečnosti u podzemnu vodu;
4. prerada, manipuliranje i skladištenje hemikalija, tečnih goriva, maziva i drugih opasnih i štetnih materija određenih podzakonskim aktom;
5. izvođenje istražnih bušotina za naftu, zemni plin i druge opasne i štetne materije, kao i mineralnu vodu, ukoliko nisu preduzete posebne mjere kojima se sprječava infiltracija ili izlivanje ovih materija u podzemnu vodu tj. komunikacija horizon(a)ta sa mineralnom sirovinom i vodonosnog horizonta izvorišta;
6. otvoreno uskladištenje i primjena hemijskih sredstava opasnih i štetnih za vodu, koja se koriste za zaštitu i rast bilja i za uništavanje korova;

7. gradnja i rad stočnih i peradarskih farmi, ukoliko nisu preduzete posebne mjere kojima se sprječava zagađenje podzemnih voda;
8. gradnja i korištenje poletno-sletnih staza, sigurnosnih površina i površina za prisilno slijetanje u vazдушnom saobraćaju;
9. gradnja i korištenje manevarskih i vojnih poligona;
10. eksploatiranje mineralnih sirovina, osim ako se utvrdi da se tom aktivnošću ne ugrožava kakvoća podzemne vode na izvorištu;
11. izravno ili neizravno ispuštanje otpadnih voda u vodonosni sloj, kao i nepročišćenih otpadnih voda na tlo, uključujući i pražnjenje vozila za čišćenje i odvoz fekalija;
12. gradnja i rad industrijskih i zanatskih pogona sa nečistom tehnologijom, koji ispuštaju radioaktivne ili druge za vodu štetne i opasne materije (nuklearni reaktori, petrohemijska industrija, metalo-prerađivački pogoni, hemijske tvornice, kožarska industrija i drugo);
13. cestovni transport hemikalija, tečnih goriva, maziva i drugih opasnih tvari, bez provedenih mjera zaštite podzemnih voda i odobrenja i pratnje službi ministarstva unutrašnjih poslova;
14. privredne i druge aktivnosti kojima se narušava prirodni režim prihranjivanje podzemnih voda izvorišta, ukoliko se posebnim mjerama ne osigura vještačko prihranjivanje u količini dovoljnoj za nadoknađivanje izgubljene količine;
15. odlaganje svih vrsta čvrstog otpada izvan sanitarnih deponija, kao i na sanitarne deponije, osim kada se one nalaze u područjima koja izgrađuju hidrogeološki nepropusne formacije;
16. gradnja novih groblja i proširenje i korištenje postojećih, osim kada se ona nalaze u područjima koja izgrađuju hidrogeološki nepropusne formacije;
17. eksploatiranje kamena i šljunka, osim iz osobito kontroliranih i zaštićenih kamenoloma i šljunčara;
18. sječa šume, izgradnja putova, izvedenje zemljanih iskopa i druge aktivnosti koje izazivaju ili pospešuju eroziju tla;

19. i druge aktivnosti za koje se utvrdi da mogu imati negativne posljedice za izvorište.

Član 26.

Privredni, stambeni i drugi objekti izgrađeni u trećoj zaštitnoj zoni prije stupanja na snagu ove Odluke, u slučaju njihove dotrajalosti ili oštećenja, mogu se zamijeniti (istim) novim objektima, odnosno može se vršiti rekonstrukcija postojećih objekata.

Za nove ili rekonstruirane objekte, u smislu stava 1. ovog člana, potrebno je na odgovarajući način riješiti dispoziciju otpadnih voda, izgradnjom kanalizacijske mreže ili izgradnjom vodonepropusnih septičkih jama i pražnjenjem fekalija iz tih jama od strane specijaliziranog privrednog društva, po potrebi, a najmanje jednom u toku kalendarske godine.

Član 27.

U planskim dokumentima Grada Mostara utvrditi će se potreba gradnje odgovarajućeg kanalizacijskog sistema i sistema zbrinjavanja čvrstog otpada, u skladu sa uslovima iz vodnih akata izdanih za te sisteme, Elaboratu, ovoj Odluci i Zakonu o vodama.

Član 28.

Korisnik vodozahvatnog objekta dužan je odgovarajućim znakovima obilježiti granice treće zaštitne zone.

V ZNAČENJE POJMOVA UPOTRIJEBLJENIH U OVOJ ODLUCI

Član 29.

Pod gradnjom, izvođenjem radova i obavljanjem aktivnosti, u smislu ove Odluke, smatraju se odgovarajući pojmovi čije je značenje određeno članom 34. i 35. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 2/06).

VI INSPEKCIJSKI NADZOR NAD PROVOĐENJEM ODLUKE

Član 30.

Nadzor nad sprovođenjem ove Odluke, vrši se u skladu sa Zakonom o vodama i drugim

podzakonskim i drugim aktima koji reguliraju oblast nadzora.

VII KAZNENE ODREDBE

Član 31.

Za neprovođenje ove Odluke i ne poštivanje utvrđenih zabrana, biti će kažnjena za prekršaj pravno lice, odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice, prema odredbama člana 204., 205. i 206. Zakona o vodama.

VIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 32.

Korisnik vodozahvatnog objekta dužan je, najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke, izgraditi zaštitnu ogradu po granicama Ia zaštitne zone, te postaviti odgovarajuće znakove upozorenja o zabrani pristupa neovlaštenim osobama u tu zaštitnu zonu, a najkasnije u roku od dvije godina od dana stupanja na snagu ove Odluke, odgovarajućim znakovima i tablama obilježiti Ib, II i III zaštitnu zonu.

Član 33.

Korisnik vodozahvatnog objekta dužan je o ovoj Odluci upoznati javnost na području pružanja usluga, odnosno na području koje obuhvaćaju zone sanitarne zaštite utvrđene ovom Odlukom.

Član 34.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Mostara“.

Broj: 01-02-265/08

Mostar, 15.09.2008.godine

**PREDSJEDNIK
Murat Ćorić, s.r.**

Na temelju članka 68. stavak 2, a u svezi sa člankom 66. stavak 2. Zakona o vodama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 70/06) i člankom 44. stavak 1. Pravilnika o uvjetima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koje se uporabljaju ili

planiraju uporabiti za piće („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 51/02), Gradsko vijeće Grada Mostara, na 63.sjednici održanoj 15.09. 2008. godine, donosi

ODLUKU

O ZONAMA SANITARNE ZAŠTITE I ZAŠTITNIM MJERAMA IZVORIŠTA „SALAKOVAC“ U MOSTARU

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se zone sanitarne zaštite izvorišta vode „Salakovac“, koje se koristi za javnu vodoopskrbu u Gradu Mostaru, opis granica pojedinih zaštitnih zona, opis zaštitnih mjera po pojedinim zonama, vršenje nadzora nad provedbom režima zaštite i zaštitnih mjera, rokovi za uspostavu pojedinih mjera i kaznene odredbe.

Članak 2.

Izvorište vode „Salakovac“ je izvorište koje se koristi za javnu vodoopskrbu u Gradu Mostaru (u daljnjem tekstu: izvorište).

Izvorišta iz stava 1. ovog članka je izvorište podzemnih voda u kraškim izdanima.

Članak 3.

Zaštita izvorišta iz članka 2. ove Odluke vrši se uspostavljanjem i održavanjem zona sanitarne zaštite i provođenjem zaštitnih mjera utvrđenih ovom Odlukom i rezultatima istražnih radova prikazanih u Elaboratu o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama izvorišta „Salakovac“, čiji je obrađivač „Integra“ d.o.o. u Mostaru, pod brojem PR-IS-H-01E/2007 (u daljnjem tekstu: Elaborat).

Članak 4.

Utvrđivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera utvrđenih ovom Odlukom vrši se u cilju zaštite izvorišta vode od svih vidova zagađenja i štetnih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na higijensku ispravnost vode za piće i na izdašnost izvorišta.

Članak 5.

Granice zona sanitarne zaštite i mjere zaštite izvorišta utvrđene ovom Odlukom ugradit će se, na odgovarajući način, u prostorne dokumente Grada Mostara, sukladno zakonima koji reguliraju oblast prostornog planiranja.

Članak 6.

Gradenje objekata i njihovo korištenje i obavljanje gospodarske, komunalne, poljoprivredne, šumarske i drugih djelatnosti na područjima zona sanitarne zaštite utvrđenih ovom Odlukom, mogu se vršiti samo na način i u mjeri utvrđenoj ovom Odlukom.

Članak 7.

Tijela uprave Grada Mostara, gospodarska društva, druge pravne osobe i građani obvezni su pridržavati se ove Odluke i dosljedno i pravovremeno primjenjivati utvrđene zaštitne mjere.

Članak 8.

Izvorištem vode iz članka 2. ove Odluke upravlja javno poduzeće „Vodovod“ Mostar (u daljnjem tekstu: korisnik vodozahvatnog objekta).

II ZAŠTITNE ZONE**Članak 9.**

Prema stupnju opasnosti od zagađivanja i od drugih utjecaja koji mogu nepovoljno utjecati na zdravstvenu ispravnost vode za piće i izdašnost izvorišta iz članka 2. ove Odluke, uspostavljaju se i održavaju tri zone sanitarne zaštite (u daljnjem tekstu: zaštitne zone), i to:

- 1. Prva (I) zaštitna zona - zona najstrožeg režima zaštite;**
- 2. Druga (II) zaštitna zona - zona ograničenog režima zaštite;**
- 3. Treća (III) zaštitna zona - zona blagog režima zaštite.**

Prva zaštitna zona iz stavka 1. točka 1. ovog članka dijeli se na:

- o Ia zaštitnu zonu – zona najstrožeg režima zaštite – zona izvorišta;**
- o Ib zaštitnu zonu - zona strogog režima zaštite.**

III OBUHVAT I GRANICE ZAŠTITNIH ZONA**Članak 10.**

Ia zaštitna zona izvorišta „Salakovac“ obuhvata izvorište i prostor oko izvorišta određen koordinatama prijelomnih točaka i pravcima:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. X = 6.487.824,07 | Y = 4.811.316,54 |
| 2. X = 6.487.852,41 | Y = 4.811.314,19 |
| 3. X = 6.487.859,95 | Y = 4.811.335,93 |
| 4. X = 6.487.827,98 | Y = 4.811.340,68 |

Ukupna površina Ia zaštitne zone izvorišta Salakovac iznosi 0,31 ha, dok je dužina ograde oko ovoga područja 230 metara.

Članak 11.

Područje Ia zaštitne zone u vlasništvu je Grada Mostara.

Članak 12.

Na području Ia zaštitne zone izvorišta nalaze se slijedeći objekti:

- o eksploatacioni bunar sa dubinskom bunarskom pumpom, armaturama, fazonskim komadima i elektroinstalacijama;
- o pripadajući transportni cjevovod koji vodi od bunara prema potrošačima;
- o zaštitni objekt crpne stanice sa prostorijama za posadu i strojarskom halom;
- o elektroinstalacije za napajanje crpne stanice;
- o unutrašnja pristupna staza.

Na objektima i opremi iz prethodnog stavka ovog članka nalaze se pripadajuće armature, elektro instalacije i druga pripadajuća oprema.

Pored objekata iz stavka 1. ovoga članka, na području Ia zaštitne zone mogu se, uz primjenu propisanih mjera zaštite, graditi ili nalaziti i drugi vodoprivredni objekti, kao što su vodozahvatni objekti, rezervoari, crpne stanice, trafo-stanice, administrativni objekti, prilazni i unutrašnji putovi i drugi objekti koji su neophodni za rad sistema za vodoopskrbu.

Članak 13.

Ib zaštitna zona izvorišta „Salakovac“ obuhvata prostor od granice Ia zaštitne zone do vanjske granice Ib zaštitne zone.

Vanjska granica Ib zaštitne zone prolazi od istočne granice Ia zaštitne zone, ide prema istoku 750 m, nakon toga skreće prema sjeveroistoku, presijeca lokalni put Prigradana prema magistralnom putu Mostar-Sarajevo, produžava preko kote 209 m.n.m., zatim dalje ide do seoskog puta obodom Nokoš polja, te nakon 750 m povija se na istok gdje poslije 550 m pod kutom od 90 stupnjeva naglo skreće prema sjeverozapadu preko kote 298 m.n.m. Odatle se

blago povija prema sjeverozapadu i kod naselja Otelež ide prema zapadu preko vrhova Prijedorac (597 m.n.m.) i Kita (611 m.n.m.). Dalje ide ispod naselja Bresnica, zatim prema sjeveru kota 598 m.n.m. Samograd, a odatle preko Komarovog dola do magistralnog puta M-17, odnosno mosta preko potoka Bijela. Tu skreće prema jugoistoku, ide lijevom obalom akumulacije Salakovac, pri čemu magistralni put ostaje unutar Ib zaštitne zone sve do zapadne granice Ia zaštitne zone na izvorištu Salakovac.

Ib zaštitna zona izvorišta „Salakovac“ određena je koordinatama prijelomnih točaka i pravcima:

1.	X = 6487258,45	Y = 4811578,24
2.	X = 6487045,50	Y = 4811499,54
3.	X = 6487031,14	Y = 4811555,17
4.	X = 6487001,84	Y = 4811618,60
5.	X = 6486941,57	Y = 4811670,21
6.	X = 6486890,33	Y = 4811724,13
7.	X = 6486829,61	Y = 4811765,06
8.	X = 6486762,46	Y = 4811810,05
9.	X = 6486682,88	Y = 4811843,41
10.	X = 6486615,96	Y = 4811886,23
11.	X = 6486529,78	Y = 4811947,91
12.	X = 6486487,86	Y = 4811985,92
13.	X = 6486348,66	Y = 4812186,25
14.	X = 6486151,76	Y = 4812535,55
15.	X = 6486012,10	Y = 4812899,22
16.	X = 6485837,91	Y = 4813176,69
17.	X = 6485691,32	Y = 4813455,94
18.	X = 6485518,63	Y = 4813823,19
19.	X = 6485369,44	Y = 4814627,90
20.	X = 6485275,09	Y = 4814753,69
21.	X = 6485173,06	Y = 4814984,13
22.	X = 6485053,66	Y = 4815122,78
23.	X = 6484961,89	Y = 4815247,88
24.	X = 6485564,08	Y = 4815428,63
25.	X = 6485709,44	Y = 4815590,56
26.	X = 6486018,04	Y = 4815745,06
27.	X = 6486553,63	Y = 4816264,37
28.	X = 6486789,88	Y = 4816119,45
29.	X = 6487336,22	Y = 4815406,35
30.	X = 6487275,74	Y = 4815147,52
31.	X = 6487341,41	Y = 4814968,13
32.	X = 6488247,53	Y = 4814395,40
33.	X = 6489156,68	Y = 4814254,27
34.	X = 6490050,24	Y = 4814199,77
35.	X = 6490436,45	Y = 4813911,05
36.	X = 6490745,04	Y = 4813121,09

37.	X = 6490847,94	Y = 4812508,86
38.	X = 6490216,08	Y = 4812433,50
39.	X = 6489621,85	Y = 4812142,90
40.	X = 6488571,40	Y = 4811246,63
41.	X = 6488089,00	Y = 4811226,72
42.	X = 6487762,29	Y = 4811305,63
43.	X = 6487524,06	Y = 4811347,78
44.	X = 6487357,72	Y = 4811445,05
45.	X = 6487258,45	Y = 4811578,24
46.	X = 6487045,50	Y = 4811499,54

Ukupna površina područja Ib zaštitne zone izvorišta „Salakovac“ iznosi 14,9 km².

Članak 14.

II zaštitna zona izvorišta „Salakovac“ obuhvata prostor od vanjske granice Ib zaštitne zone do vanjske granice II zaštitne zone.

Granica II zaštitne zone ide od vanjske granice Ib zaštitne zone, seoskim putem u blizini Podgorana, produžava prema istoku do kote 404 m.n.m. u blizini naselja Zelenika. Tu naglo skreće prema sjeveroistoku a zatim se blago povija na sjeverozapad preko oboda Seočke drage, Srednjeg brda i katuna Lugovi, a onda skreće na zapad preko Klenove drage, zatim nastavlja obroncima Podkapljučje i kote 914 m.n.m. Tu ponovo kratko skreće prema sjevero-zapadu, zatim naglo skreće prema jugo-zapadu preko trigonometra 756 m.n.m. – Gomila, te se dalje povija prema jugo-zapadu, presijeca seoski put Nazrajić mahala – Bresnica i u rajonu Počivala se spaja sa granicom Ib zaštitne zone.

Ukupna površina područja II zaštitne zone izvorišta „Salakovac“ iznosi 17,3 km².

Članak 15.

III zaštitna zona izvorišta „Salakovac“ obuhvata prostor od vanjske granice II zaštitne zone do vanjske granice III zaštitne zone.

Granica III zaštitne zone polazi od granice II zaštitne zone, istočno rajona naselja Zelenike kota 404 m.n.m., zatim produžava dalje prema istoku obodom Porima, skrećući blago prema sjevero-istoku preko vrha Runjava glava (1160 m.n.m.) Zastolja, zatim nastavlja na sjever u pravcu kote 1246 m.n.m. i tu skreće prema sjevero-zapadu preko Kruševca, odakle ponovo ide prema sjeveru. Produžava preko trigonometra 1235 m.n.m. Velikog klanca i kote 1384 m.n.m., zatim dublje

skreće prema jugo-zapadu pravcem preko Bijelih voda i kote 1687 m.n.m., te Pržinove glavice i Kopilice (1920 m.n.m.). Tu naglo skreće na zapad preko Otiša, zatim nastavlja kratko prema jugu ka Zelenoj glavi (2103 m.n.m.), odatle krivudavo prelazi Vjetrena brda i trigonometra Vilina glava (1937 m.n.m.), te trigonometra 1991 m.n.m. pa sve do kote 1918 m.n.m., gdje naglo skreće prema jugu. Dalje produžava prema Lupoglavu (2102 m.n.m.) zatim Ovče (2021 m.n.m.) nastavlja preko Golića (1763 m.n.m.) i odatle prelazi krivudavo obroncima Golića i Pritresa, zatim dolazi u rejon Potkapljuča gdje se spaja sa granicom II zaštitne zone.

Ukupna površina područja III zaštitne zone izvorišta „Salakovac“ iznosi 58,8 km².

Članak 16.

Područje zaštitnih zona i granice pojedinih zaštitnih zona prikazane su u topografskim kartama u Elaboratu - omjera 1 : 50 000 i 1 : 2500 i sastavni su dio ove Odluke.

Članak 17.

Korisnik vodozahvatnih objekata određen u članku 8. ove Odluke dužan je ograditi i na odgovarajući način obilježiti, postavljanjem odgovarajućih znakova obavještanja građana, Ia zaštitnu zonu izvorišta.

Korisnik iz stavka 1. ovog članka dužan je granice Ib, II i III zaštitne zone obilježiti odgovarajućim znakovima (betonski stupići) u dovoljnom broju i na tim granicama postaviti table upozorenja i obavještenja građana o tim zaštitnim zonama.

IV ZAŠTITNE MJERE I REŽIM ZAŠTITE U ZAŠTITNIM ZONAMA

1. Zaštitne mjere za područja obuhvaćena I zaštitnom zonom i režim zaštite

Članak 18.

Područje Ia zaštitne zone, mora biti zaštićeno od neovlaštenog pristupa ogradom, kao i drugim potrebitim mjerama fizičke zaštite i osiguranja.

Na ogradi, a posebno na ulazu u Ia zaštitnu zonu, postavljaju se znakovi upozorenja o zabrani neovlaštenog pristupa.

Pristup u područje Ia zaštitne zone dozvoljen je samo uposlenicima koje odredi

korisnik vodozahvatnog objekta, mjerodavnim inspekcijskim organima za vrijeme vršenja kontrole, kao i drugim osobama uz posebno odobrenje i evidenciju korisnika vodozahvatnog objekta.

Članak 19.

Na području Ia zaštitne zone, mogu se, uz primjenu potrebitih mjera zaštite, nalaziti vodozahvatni i infiltracijski objekti, rezervoari, crpne stanice, trafostanice, administrativni objekti, agregati, prilazni i unutarnji putovi i drugi objekti koji su neophodni za rad vodoprivrednog objekta za vodoopskrbu (u daljnjem tekstu: sustav vodoopskrbe).

Članak 20.

Na području Ia zaštitne zone, zabranjuju se sve aktivnosti koje nisu u izravnoj vezi sa normalnim radom i održavanjem sistema vodoopskrbe. Aktivnosti koje se provode u cilju normalnog rada i održavanje sustava vodoopskrbe ne smiju štetno djelovati na izvorište.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, dozvoljene su sljedeće aktivnosti:

1. uzgoj trave, bez uporabe đubriva i drugih agrotehničkih sredstava;
2. provođenje kanalizacije i drugih instalacija koje služe za normalan rad objekata za vodoopskrbu, pod uvjetom da je odgovarajućim projektom i izvođačkim rješenjima osigurano da te instalacije ne mogu ugroziti izvorište.

Članak 21.

Na području Ib zaštitne zone primjenjuju se zaštitne mjere utvrđene člankom 18. ove Odluke, s tim što se dopuštaju i slijedeće aktivnosti, uz provedbu mjera kontrole, koje su utvrđene Projektom:

1. uporaba prirodnog i vještačkog đubriva u obujmu i koncentraciji koja ne ugrožava kakvoću vode na izvorištu;
2. kretanje stanovništva bez ograničenja, kao i kontrolirane rekreativne aktivnosti, ali bez izgradnje športskih i rekreacijskih objekata;
3. održavanje postojećih objekata bez promjene njihove namjene i uz adekvatno rješavanje pitanja odvodnje otpadnih voda i pravilno gospodarenje krutim otpadom.

Individualni pomoćni objekti za uzgoj stoke i peradi, izgrađeni uz stambene objekte, moraju biti uklonjeni.

Na dionici magistralnom putu M-17 (u dužini od cca 5 km), treba izvesti sistem unutarnje i vanjske odvodnje, na način da se spriječi spiranje ili procurivanje zagađujućih materija sa prometnice u podzemne vode ili na izvorište.

Na postojećoj prometnici (do brane Salakovac) treba izvesti segmentni jarak ili trokutasti rigol radi površinskog odvodnjavanja puta. Segmentni jarak ili trokutasti rigol mora po cijeloj dužini biti vodonepropustan i osigurati odvodnju izvan zaštitnih zona izvorišta.

2. Zaštitne mjere za područja obuhvaćena II zaštitnom zonom i režim zaštite

Članak 22.

Na području II zaštitne zone zabranjeno je izvođenje radova, gradnja objekata i obnašanje aktivnosti kojima se mogu zagađivati vode izvorišta, a posebice:

1. gradnja novih naselja i izgradnja i rad kanalizacije, osim ako je vodonepropusnost kanalizacijskih vodova osigurana i kontrolirana;
2. gradnja i nekontrolirani rad sportskih i rekreativnih objekata bez vodonepropusne kanalizacije;
3. formiranje gradilišta i gradilišnih naselja bez sanitarija i vodonepropusne kanalizacije;
4. gradnja i eksploatacija izvorišta i bunara koji se ne koriste za javnu vodoopskrbu;
5. odlaganje svih vrsta krutog otpada i izgradnja deponija, uključujući i sanitarne deponije;
6. gradnja i rad industrijskih i zanatskih pogona;
7. gradnja i rad željezničkih i ranžirnih postaja i terminala i autobusnih postaja, ukoliko nisu poduzete posebne mjere kojim se sprječava zagađenje izvorišta;
8. gradnja i uporaba skladišta rastvorljivih tvari opasnih i štetnih za vodu;
9. gradnja i rad stočnih i peradarskih farmi, osim uzgoja do 10 grla krupne stoke i peradi u individualnim domaćinstvima za osobne potrebe, ako je izgrađena i pravilno radi vodonepropusna

- kanalizacija, odnosno vodonepropusne septičke jame koje se redovno prazne;
10. gradnja i eksploatacija cjevovoda za transport kemikalija, tečnih goriva, maziva i drugih opasnih tečnosti;
11. cestovni transport kemikalija, tečnih goriva, maziva i drugih opasnih materija;
12. izvedba istražnih bušotina za naftu, zemni plin i druge opasne i štetne tvari, kao i za mineralnu vodu;
13. eksploatacija mineralnih sirovina;
14. eksploatacija šljunka;
15. gradnja i rad uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i uređaja za spaljivanje krutog otpada;
16. izravno ili neizravno ispuštanje prečišćenih otpadnih voda na tlo;
17. gradnja i eksploatacija cjevovoda za transport kemikalija, tečnih goriva, maziva i drugih opasnih tečnosti, ukoliko nisu poduzete posebne mjere kojima se sprječava infiltracija ovih tečnosti u podzemnu vodu;
18. prerada, manipuliranje i skladištenje kemikalija, tečnih goriva, maziva i drugih opasnih i štetnih materija određenih podzakonskim aktom;
19. izvođenje istražnih bušotina za naftu, zemni plin i druge opasne i štetne materije, kao i mineralnu vodu, ukoliko nisu poduzete posebne mjere kojima se sprječava infiltracija ili izlivanje tih materija u podzemnu vodu, tj. komunikacija horizon(a)ta sa mineralnom sirovinom i vodonosnog horizonta izvorišta;
20. otvoreno uskladištenje i primjena kemijskih sredstava opasnih i štetnih za vodu, koja se koriste za zaštitu i rast bilja i za uništenje korova;
21. gradnja i rad stočnih i peradarskih farmi, ukoliko nisu poduzete posebne mjere kojima se sprječava zagađenje podzemnih voda;
22. gradnja i korištenje poletno-sletnih staza, sigurnosnih površina i površina za prisilno slijetanje u zračnom prometu;
23. gradnja i korištenje manevarskih i vojnih poligona;

24. eksploatiranje mineralnih sirovina, osim ako se utvrdi da se tom aktivnošću ne ugrožava kakvoća podzemne vode na izvorištu;
25. izravno ili neizravno ispuštanje otpadnih voda u vodonosni sloj, kao i nepročišćenih otpadnih voda na tlo, uključujući i pražnjenje vozila za čišćenje i odvoz fekalija;
26. gradnja i rad industrijskih i zanatskih pogona sa nečistom tehnologijom, koji ispuštaju radioaktivne ili druge za vodu štetne i opasne materije (nuklearni reaktori, petrokemijska industrija, metalo-prerađivački pogoni, kemijske tvornice, kožarska industrija i drugo);
27. cestovni transport kemikalija, tečnih goriva, maziva i drugih opasnih materija, bez provedenih mjera zaštite podzemnih voda i odobrenja i pratnje službi ministarstva unutarnjih poslova;
28. gospodarske i druge aktivnosti kojima se narušava prirodni režim prihranjivanje podzemnih voda izvorišta, ukoliko se posebnim mjerama ne osigura vještačko prihranjivanje u količini dovoljnoj za nadoknađivanje izgubljene količine;
29. odlaganje svih vrsta čvrstog otpada izvan sanitarnih deponija, kao i na sanitarne deponije, osim kada se one nalaze u područjima koja izgrađuju hidrogeološki nepropusne formacije;
30. gradnja novih groblja i proširenje i korištenje postojećih, osim kada se ona nalaze u područjima koja izgrađuju hidrogeološki nepropusne formacije;
31. eksploatiranje kamena i šljunka, osim iz osobito kontroliranih i zaštićenih kamenoloma i šljunčara;
32. sječa šume, izgradnja putova, izvedba zemljanih iskopa i druge aktivnosti koje izazivaju ili pospešuju eroziju tla;
33. i druge aktivnosti za koje se utvrdi da mogu imati negativne posljedice za izvorište.

Članak 23.

Na području II zaštitne zone zabranjuje se gradnja novih i rekonstrukcija ili nadzidiivanje postojećih stambenih i vikend objekata, kao i individualnih objekata za uzgoj stoke i peradi.

Na području II zaštitne zone mogu ostati postojeći stambeni i vikend objekti, kao i objekti za uzgoj do 10 grla krupne stoke i peradi u individualnim kućanstvima i to samo za vlastite potrebe, ako su ti objekti priključeni na vodonepropusnu kanalizacijsku mrežu ili na vodonepropusne septičke jame koje se prazne po potrebi, a najmanje jednom godišnje, putem ovlaštene i za to osposobljene pravne osobe.

Na postojećim stambenim i vikend objektima i objektima za uzgoj do 10 grla krupne stoke i peradi u individualnim kućanstvima dozvoljeni su radovi njihovog redovitog održavanja.

Neophodno je adekvatno riješiti pitanja odvodnje otpadnih voda i pravilno gospodarenje krutim otpadom.

Članak 24.

Korisnik vodozahvatnog objekta dužan je odgovarajućim znakovima obilježiti granice druge zaštitne zone.

3. Zaštitne mjere za područja obuhvaćena III zaštitnom zonom i režim zaštite

Članak 25.

Na području III zaštitne zone zabranjeno je izvođenje radova, izgradnja objekata i obavljanje aktivnosti kojima se mogu zagaditi vode izvorišta, a posebice:

1. gradnja i rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i uređaja za spaljivanje krutog otpada;
2. izravno ili neizravno ispuštanje prečišćenih otpadnih voda na tlo;
3. gradnja i eksploatacija cjevovoda za transport kemikalija, tečnih goriva, maziva i drugih opasnih tečnosti, ukoliko nisu poduzete posebne mjere kojima se sprječava infiltracija ovih tečnosti u podzemnu vodu;
4. prerada, manipuliranje i skladištenje kemikalija, tečnih goriva, maziva i drugih opasnih i štetnih materija određenih podzakonskim aktom;
5. izvođenje istražnih bušotina za naftu, zemni plin i druge opasne i štetne materije, kao i mineralnu vodu, ukoliko nisu poduzete posebne mjere kojima se sprječava infiltracija ili izlivanje ovih materija u podzemnu

- vodu tj. komunikacija horizon(a)ta sa mineralnom sirovinom i vodonosnog horizonta izvorišta;
6. otvoreno uskladištenje i primjena kemijskih sredstava opasnih i štetnih za vodu, koja se koriste za zaštitu i rast bilja i za uništavanje korova;
 7. gradnja i rad stočnih i peradarskih farmi, ukoliko nisu poduzete posebne mjere kojima se sprječava zagađenje podzemnih voda;
 8. gradnja i korištenje poletno-sletnih staza, sigurnosnih površina i površina za prisilno slijetanje u zračnom prometu;
 9. gradnja i korištenje manevarskih i vojnih poligona;
 10. eksploatiranje mineralnih sirovina, osim ako se utvrdi da se tom aktivnošću ne ugrožava kakvoća podzemne vode na izvorištu;
 11. izravno ili neizravno ispuštanje otpadnih voda u vodonosni sloj, kao i nepročišćenih otpadnih voda na tlo, uključujući i pražnjenje vozila za čišćenje i odvoz fekalija;
 12. gradnja i rad industrijskih i zanatskih pogona sa nečistom tehnologijom, koji ispuštaju radioaktivne ili druge za vodu štetne i opasne materije (nuklearni reaktori, petrokemijska industrija, metalo-prerađivački pogoni, kemijske tvornice, kožarska industrija i drugo);
 13. cestovni transport kemikalija, tečnih goriva, maziva i drugih opasnih tvari, bez provedenih mjera zaštite podzemnih voda i odobrenja i pratnje službi ministarstva unutarnjih poslova;
 14. gospodarske i druge aktivnosti kojima se narušava prirodni režim prihranjivanje podzemnih voda izvorišta, ukoliko se posebnim mjerama ne osigura vještačko prihranjivanje u količini dovoljnoj za nadoknađivanje izgubljene količine;
 15. odlaganje svih vrsta čvrstog otpada izvan sanitarnih deponija, kao i na sanitarne deponije, osim kada se one nalaze u područjima koja izgrađuju hidrogeološki nepropusne formacije;
 16. gradnja novih groblja i proširenje i korištenje postojećih, osim kada se ona nalaze u područjima koja izgrađuju hidrogeološki nepropusne formacije;
 17. eksploatiranje kamena i šljunka, osim iz osobito kontroliranih i zaštićenih kamenoloma i šljunčara;
 18. sječa šume, izgradnja putova, izvedba zemljanih iskopa i druge aktivnosti koje izazivaju ili pospješuju eroziju tla;
 19. i druge aktivnosti za koje se utvrdi da mogu imati negativne posljedice za izvorište.

Članak 26.

Gospodarski, stambeni i drugi objekti izgrađeni u trećoj zaštitnoj zoni prije stupanja na snagu ove Odluke, u slučaju njihove dotrajalosti ili oštećenja, mogu se zamijeniti (istim) novim objektima, odnosno može se vršiti rekonstrukcija postojećih objekata.

Za nove ili rekonstruirane objekte, u smislu stavka 1. ovog članka, potrebno je na odgovarajući način riješiti dispoziciju otpadnih voda, izgradnjom kanalizacijske mreže ili izgradnjom vodonepropusnih septičkih jama i pražnjenjem fekalija iz tih jama od strane specijaliziranog gospodarskog društva, po potrebi, a najmanje jednom u toku kalendarske godine.

Članak 27.

U planskim dokumentima Grada Mostara utvrdit će se potreba gradnje odgovarajućeg kanalizacijskog sustava i sustava zbrinjavanja čvrstog otpada, sukladno uvjetima iz vodnih akata izdanih za te sustave, Elaboratu, ovoj Odluci i Zakonu o vodama.

Članak 28.

Korisnik vodozahvatnog objekta dužan je odgovarajućim znakovima obilježiti granice treće zaštitne zone.

V ZNAČENJE POJMOVA UPOTRIJEBLJENIH U OVOJ ODLUCI

Članak 29.

Pod gradnjom, izvođenjem radova i obavljanjem aktivnosti, u smislu ove Odluke, smatraju se odgovarajući pojmovi čije je značenje određeno članom 34. i 35. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 2/06).

**VI INSPEKCIJSKI NADZOR NAD
PROVOĐENJEM ODLUKE****Članak 30.**

Nadzor nad provedbom ove Odluke, vrši se sukladno Zakonu o vodama i drugim podzakonskim i drugim aktima koji reguliraju oblast nadzora.

VII KAZNENE ODREDBE**Članak 31.**

Za neprovođenje ove Odluke i ne poštivanje utvrđenih zabrana, bit će kažnjena za prekršaj pravna osoba, odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba, prema odredbama članka 204., 205. i 206. Zakona o vodama.

VIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**Članak 32.**

Korisnik vodozahvatnog objekta dužan je, najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke, izgraditi zaštitnu ogradu po granicama Ia zaštitne zone, te postaviti odgovarajuće znakove upozorenja o zabrani pristupa neovlaštenim osobama u tu zaštitnu zonu, a najkasnije u roku od dvije godina od dana stupanja na snagu ove Odluke, odgovarajućim znakovima i tablama obilježiti Ib, II i III zaštitnu zonu.

Članak 33.

Korisnik vodozahvatnog objekta dužan je o ovoj Odluci upoznati javnost na području pružanja usluga, odnosno na području koje obuhvaćaju zone sanitarne zaštite utvrđene ovom Odlukom.

Članak 34.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Mostara“.

Broj:01-02-265/08**Mostar, 15.09.2008.godine****PREDSJEDNIK
Murat Ćorić, v.r.****259.**

Na osnovu člana 42. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04), a pozivom na član 68. stav 2. Zakona o vodama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 70/06), Gradsko vijeće Grada Mostara, na prijedlog Gradonačelnika Grada, na 63.sjednici održanoj 15.09.2008.godine donosi

ZAKLJUČAK**I**

Prihvata se Elaborat o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama izvorišta „SALAKOVAC“ u Mostaru, izrađen od „Integra“ d.o.o. u Mostaru, pod brojem PR-IS-H-01E/2007.

II

Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama izvorišta „SALAKOVAC“ u Mostaru, donesena na 63. sjednici Gradskog vijeća Grada Mostara od 15.09.2008.godine, sastavni je dio Elaborata iz tačke 1. ovog Zaključka.

III

Nalaže se svim odgovornim subjektima i tijelima hitno provođenje utvrđenih zaštitnih mjera.

O provođenju mjera, Gradonačelnik je obavezan jednom godišnje informisati Gradsko vijeće Grada Mostara.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Mostara“.

Broj: 01-02-266/08**Mostar, 15.09.2008.godine****PREDSJEDNIK
Murat Ćorić, s.r.**

Na temelju članka 42. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04), a pozivom na članak 68. stavak 2. Zakona o vodama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 70/06), Gradsko vijeće Grada

Mostara, na prijedlog Gradonačelnika Grada, na 63. sjednici održanoj 15.09.2008.godine donosi

ZAKLJUČAK

I

Prihvata se Elaborat o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama izvorišta „SALAKOVAC“ u Mostaru, izrađen od „Integra“ d.o.o. u Mostaru, pod brojem PR-IS-H-01E/2007.

II

Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama izvorišta „SALAKOVAC“ u Mostaru, donesena na 63.sjednici Gradskog vijeća od 15.09.2008.godine, sastavni je dio Elaborata iz točke 1. ovog Zaključka.

III

Nalaže se svim odgovornim subjektima i tijelima hitno provođenje utvrđenih zaštitnih mjera.

O provođenju mjera, Gradonačelnik je obavezan jednom godišnje informirati Gradsko vijeće Grada Mostara.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Mostara“.

Broj: 01-02-266/08

Mostar, 15.09.2008.godine

**PREDSJEDNIK
Murat Ćorić, v.r.**

260.

Na osnovu člana 42. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04), a pozivom na član 68. stav 5. Zakona o vodama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 70/06), Gradsko vijeće Grada Mostara, na prijedlog Gradonačelnika Grada, na 63. sjednici održanoj 15.09.2008.godine donosi

ZAKLJUČAK

I

Prihvata se Elaborat o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama izvorišta „BOŠNJACI“

u Mostaru, izrađen od Građevinskog fakulteta – Geološki institut, Univerziteta u Sarajevu – 31.01.2003.godine.

II

Utvrđuje se prijedlog odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama izvorišta „BOŠNJACI“ u Mostaru i predlaže Vladama Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske da istu sporazumno donesu.

III

Pozivaju se organi i tijela općine NEVESINJE i REPUBLIKE SRPSKE da podrže donošenje odluke.

IV

Nalaže se svim odgovornim subjektima i tijelima hitno provođenje utvrđenih zaštitnih mjera.

O provođenju mjera, Gradonačelnik je obavezan jednom godišnje informisati Gradsko vijeće Grada Mostara.

V

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Mostara“.

Broj: 01-02-267/08

Mostar, 15.09.2008.godine

**PREDSJEDNIK
Murat Ćorić, s.r.**

Na temelju članka 42. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04), a pozivom na članak 68. stavak 5. Zakona o vodama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 70/06), Gradsko vijeće Grada Mostara, na prijedlog Gradonačelnika Grada, na 63.sjednici održanoj 15.09.2008.godine donosi

ZAKLJUČAK

I

Prihvata se Elaborat o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama izvorišta „BOŠNJACI“ u Mostaru, izrađen od Građevinskog fakulteta – Geološki institut, Univerziteta u Sarajevu – 31.01.2003. godine.

II

Utvrđuje se prijedlog Oluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama izvorišta „BOŠNJACI“ u Mostaru i predlaže Vladama Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske da istu sporazumno donesu.

III

Pozivaju se organi i tijela općine NEVESINJE i REPUBLIKE SRPSKE da podrže donošenje odluke.

IV

Nalaže se svim odgovornim subjektima i tijelima hitno provođenje utvrđenih zaštitnih mjera.

O provođenju mjera, Gradonačelnik je obavezan jednom godišnje informirati Gradsko vijeće Grada Mostara.

V

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Mostara“.

Broj: 01-02-267/08

Mostar, 15.09.2008.godine

PREDSJEDNIK
Murat Ćorić, v.r.

„RADOBOLJA“ i „STUDENAC“ u Mostaru i predlaže Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, da u skladu sa članom 68. stav 4. Zakona o vodama, predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, da donese odluku.

III

Pozivaju se organi i tijela općina ŠIROKI BRIJEG I POSUŠJE da podrže donošenje odluke.

IV

Nalaže se svim odgovornim subjektima i tijelima hitno provođenje utvrđenih zaštitnih mjera.

O provođenju mjera, Gradonačelnik je obavezan jednom godišnje informisati Gradsko vijeće Grada Mostara.

V

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Mostara“.

Broj: 01-02-268/08

Mostar, 15.09.2008.godine

PREDSJEDNIK
Murat Ćorić, s.r.

261.

Na osnovu člana 42. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04), a pozivom na član 68. stav 4. Zakona o vodama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 70/06), Gradsko vijeće Grada Mostara, na prijedlog Gradonačelnika Grada, na 63. sjednici održanoj 15.09.2008.godine donosi

ZAKLJUČAK**I**

Prihvata se Elaborat o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama izvorišta „RADOBOLJA“ i „STUDENAC“ u Mostaru, izrađen od „Integra“ d.o.o. Mostar, pod brojem PR-IS-H-01E/2007.

II

Utvrđuje se prijedlog odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama izvorišta

Na temelju članka 42. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04), a pozivom na članak 68. stavak 4. Zakona o vodama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 70/06), Gradsko vijeće Grada Mostara, na prijedlog Gradonačelnika Grada, na 63. sjednici održanoj 15.09.2008.godine donosi

ZAKLJUČAK**I**

Prihvata se Elaborat o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama izvorišta „RADOBOLJA“ i „STUDENAC“ u Mostaru, izrađen od „Integra“ d.o.o. Mostar, pod brojem PR-IS-H-01E/2007.

II

Utvrđuje se prijedlog odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama izvorišta

„RADOBOLJA“ i „STUDENAC“ u Mostaru i predlaže Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, da sukladno članku 68. stavak 4. Zakona o vodama, predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, da donese odluku.

III

Pozivaju se organi i tijela općina ŠIROKI BRIJEG I POSUŠJE da podrže donošenje odluke.

IV

Nalaže se svim odgovornim subjektima i tijelima hitno provođenje utvrđenih zaštitnih mjera.

O provođenju mjera, Gradonačelnik je obvezan jednom godišnje informirati Gradsko vijeće Grada Mostara.

V

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Mostara“.

Broj: 01-02-268/08

Mostar, 15.09.2008.godine

**PREDSJEDNIK
Murat Čorić, v.r.**

262.

Na osnovu člana 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04), člana 121. stav 1 i člana 128. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 12/04), Gradsko vijeće Grada Mostara na 63. sjednici održanoj dana 15.09.2008. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

I

Prihvata se Informacija o prihodima i izdacima po osnovu naknada za građevinsko zemljište (kapitalni prihodi i izdaci) za period 01. januara do 30. juna 2008.godine

II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Mostara“.

Broj: 01-02-269/08

Mostar, 15.09.2008.godine

**PREDSJEDNIK
Murat Čorić, s.r.**

Na temelju članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04), članka 121. stavak 1. i članka 128. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 12/04), Gradsko vijeće Grada Mostara na 63. sjednici održanoj dana 15.09.2008.godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

I

Prihvata se Informacija o prihodima i izdacima po osnovu naknada za građevno zemljište (kapitalni prihodi i izdaci) za period 01. siječnja do 30. lipnja 2008.godine

II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Mostara“.

Broj: 01-02-269/08

Mostar, 15.09.2008.godine

**PREDSJEDNIK
Murat Čorić, v.r.**

263.

Na osnovu člana 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04), člana 121. stav 1. i člana 128. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 12/04), Gradsko vijeće Grada Mostara na 63. sjednici održanoj dana 15.09.2008.godine, donijelo je

ZAKLJUČAK**I**

Prihvata se Informacija o Projektu „Regulatorne racionalizacije na lokalnoj razini“, „Giljotina za formalne zahtjeve“.

II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Mostara“.

Broj: 01-02-270/08

Mostar, 15.09.2008.godine

**PREDSJEDNIK
Murat Ćorić, s.r.**

Na temelju članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04), članka 121. stavak 1. i članka 128. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 12/04), Gradsko vijeće Grada Mostara na 63. sjednici održanoj dana 15.09.2008.godine, donijelo je

ZAKLJUČAK**I**

Prihvata se Informacija o Projektu „Regulatorne racionalizacije na lokalnoj razini“, „Giljotina za formalne zahtjeve“

II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Mostara“.

Broj: 01-02-270/08

Mostar, 15.09.2008. godine

**PREDSJEDNIK
Murat Ćorić, v.r.**

264.

Na osnovu člana 28. i 33. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj:4/04) i člana 122. Poslovnika

Gradskog vijeća Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 12/04), a na prijedlog Gradonačelnika, Gradsko vijeće Grada Mostara na svojoj 63. sjednici održanoj 15.09.2008.godine donosi:

ODLUKU**Član 1.**

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Mostara da u ime Grada Mostara potpiše zahtjev za pristupanje Eurodistriktu Južnog Jadrana (SAE).

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Mostara“.

Broj: 01-02-271/08

Mostar, 15.09.2008.godine

**PREDSJEDNIK
Murat Ćorić, s.r.**

Na temelju članka 28. i 33. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj:4/04) i članka 122. Poslovnika Gradskog vijeća („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj:12/04), a na prijedlog gradonačelnika Gradsko vijeće Grada Mostara na svojoj 63. sjednici održanoj 15.09.2008.godine donosi:

ODLUKU**Članak 1.**

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Mostara da u ime Grada Mostara potpiše zahtjev za pristupanje Eurodistriktu Južnog Jadrana (SAE).

Članak 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Mostara“.

Broj: 01-02-271/08

Mostar, 15.09.2008.godine

**PREDSJEDNIK
Murat Ćorić, v.r.**

265.

Na osnovu člana 61. Zakona o građevinskom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 25/03 i 67/05), člana 28. Statuta Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04), Odluke o građevinskom zemljištu („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 7/05) i člana 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 2/98 i 48/99), u predmetu utvrđivanja prava vlasništva na građevinskom zemljištu pod izgrađenim stambenim objektom, rješavajući po zahtjevu Envera Studenovića, sin Ibri, iz Mostara, Gradsko vijeće Grada Mostara na 63. sjednici održanoj dana 15.09.2008.godine, donosi

R J E Š E N J E

I Utvrđuje se pravo vlasništva na zemljištu pod izgrađenim stambenim objektom i zemljištem koje služi redovnoj upotrebi tog objekta u naselju Zalik u Mostaru, поближе označenom kao:

- k.č. 2133/10 - (nastala cijepanjem k.č. 2133/1)-(nova k.č. 541/9) – u naravi gradilište, lamela 1, u površini od 170 m², up. u zk. ul. br: 5506 k.o. Mostar, državno vlasništvo s uknjiženim pravom korištenja na građevinskom zemljištu u korist Općine Mostar „Stari Grad“ sa 1/1 dijela, a u korist Envera Studenovića, sin Ibri, iz Mostara sa 1/1dijela.

II Studenović Enver, sin Ibri, dužan je na ime naknade za dodijeljeno mu zemljište uplatiti iznos od 8.500,00 KM (slovima: osamhiljadaipetstotina KM) u korist Budžeta Grada Mostara-Gradsko područje „Stari Grad“, na račun broj: 1610200009950843 vrsta prihoda 72112 1 šifra 180 kod Raiffeisen bank Mostar, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti ovog Rješenja.

III Konačan iznos naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište utvrditi će se aktom Odjela za urbanizam i građenje-Službe za građevinske propise, u postupku izdavanja odobrenja za građenje.

IV Naknada za pogodnosti (renta) biti će obračunata u postupku izdavanja odobrenja za građenje.

V Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Mostar, nakon pravosnažnosti ovog Rješenja, kada novi vlasnik zemljišta podnese dokaz da je platio naknadu za zemljište i naknadu za pogodnosti (renta), izvršiti će uknjižbu prava vlasništva na parceli označenoj kao k.č.2133/10 k.o.Mostar u korist Envera Studenovića, sin Ibri, iz Mostara sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknjiženog korisnika, dok će Služba za katastar Grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati Envera Studenovića, sina Ibri, kao posjednika na pomenutom zemljištu sa 1/1 dijela.

Broj: 01-02-272/08

Mostar, 15.09.2008.godine

PREDSJEDNIK
Murat Ćorić, s.r.

Na temelju članka 61. Zakona o građevnom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 25/03 i 67/05), članka 28. Statuta Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara, broj: 4/04), Odluke o građevnom zemljištu („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 7/05) i članka 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 2/98 i 48/99), u predmetu utvrđivanja prava vlasništva na građevnom zemljištu pod izgrađenim stambenim objektom, rješavajući po zahtjevu Envera Studenovića, sin Ibri, iz Mostara, Gradsko vijeće Grada Mostara na 63.sjednici održanoj dana 15.09.2008.godine, donosi

R J E Š E N J E

I Utvrđuje se pravo vlasništva na zemljištu pod izgrađenim stambenim objektom i zemljištem koje služi redovnoj uporabi tog objekta u naselju Zalik u Mostaru, поближе označenom kao:

- k.č. 2133/10 - (nastala cijepanjem k.č. 2133/1)-(nova k.č. 541/9) – u naravi gradilište, lamela 1, u površini od 170 m², up. u zk. ul. br: 5506 k.o. Mostar, državno vlasništvo s uknjiženim pravom korištenja na građevnom zemljištu u korist Općine Mostar „Stari Grad“ sa 1/1 dijela, a u korist Envera Studenovića, sin Ibri, iz Mostara sa 1/1dijela.

II Studenović Enver, sin Ibri, dužan je na ime naknade za dodijeljeno mu zemljište uplatiti iznos od 8.500,00 KM (slovima: osamtisućaipeština KM) u korist Proračuna Grada Mostara-Gradsko područje „Stari Grad“, na račun broj: 1610200009950843 vrsta prihoda 72112 1 šifra 180 kod Raiffeisen bank Mostar, u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti ovog Rješenja.

III Konačan iznos naknade za dodijeljeno građevno zemljište utvrditi će se aktom Odjela za urbanizam i građenje-Službe za građevinske propise, u postupku izdavanja odobrenja za građenje .

IV Naknada za pogodnosti (renta) bit će obračunata u postupku izdavanja odobrenja za građenje.

V Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Mostar, nakon pravomoćnosti ovog Rješenja, kada novi vlasnik zemljišta podnese dokaz da je platio naknadu za zemljište i naknadu za pogodnosti (renta), izvršit će uknjižbu prava vlasništva na parceli označenoj kao k.č.2133/10 k.o.Mostar u korist Envera Studenovića, sin Ibri, iz Mostara sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknjiženog korisnika, dok će Služba za katastar Grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati Envera Studenovića, sina Ibri, kao posjednika na pomenutom zemljištu sa 1/1 dijela.

Broj: 01-02-272/08

Mostar, 15.09.2008.godine

**PREDSJEDNIK
Murat Ćorić, v.r.**

266.

Na osnovu člana 61. Zakona o građevinskom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 25/03 i 67/05), člana 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04), Odluke o građevinskom zemljištu („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 7/05) i člana 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 2/98 i 48/99), u predmetu utvrđivanja prava vlasništva na građevinskom zemljištu pod izgrađenim stambenim objektom,

rješavajući po zahtjevu Edina Habula, sin Šefkije, iz Mostara, Gradsko vijeće Grada Mostara na 63. sjednici održanoj dana 15.09.2008.godine, donosi

R J E Š E N J E

I Utvrđuje se pravo vlasništva na zemljištu pod izgrađenim stambenim objektom i zemljištem koje služi redovnoj upotrebi tog objekta u naselju Zalik u Mostaru, поближе označenom kao:

- k.č. 2133/9 - (nastala cijepanjem k.č. 2133/1)-(nova k.č. 541/8) – u naravi gradilište, lamela 2, u površini od 155 m², up. u zk. ul. br: 5506 k.o. Mostar , državno vlasništvo s uknjiženim pravom korištenja na građevinskom zemljištu u korist Općine Mostar „Stari Grad“ sa 1/1 dijela, a u korist Edina Habula, sin Šefkije, iz Mostara sa 1/1 dijela.

II Edin Habul, sin Šefkije, dužan je na ime naknade za dodijeljeno mu zemljište uplatiti iznos od 7.750,00 KM (slovima: sedamhiljadasedamstotinaipedešet KM) u korist Budžeta Grada Mostara-Gradsko područje „Stari Grad“, na račun broj: 1610200009950843 vrsta prihoda 72112 1 šifra 180 kod Raiffeisen bank Mostar, u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti ovog Rješenja.

III Konačan iznos naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište utvrditi će se aktom Odjela za urbanizam i građenje-Službe za građevinske propise, u postupku izdavanja odobrenja za građenje .

IV Naknada za pogodnosti (renta) bit će obračunata u postupku izdavanja odobrenja za građenje.

V Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Mostar, nakon pravomoćnosti ovog Rješenja, kada novi vlasnik zemljišta podnese dokaz da je platio naknadu za zemljište i naknadu za pogodnosti (renta), izvršiti će uknjižbu prava vlasništva na parceli označenoj kao k.č.2133/9 k.o.Mostar u korist Edina Habula, sin Šefkije, iz Mostara sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknjiženog korisnika, dok će Služba za katastar Grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati

Edina Habula, sina Šefkije, kao posjednika na pomenutom zemljištu sa 1/1 dijela.

Broj: 01-02-273/08

Mostar, 15.09.2008.godine

PREDSJEDNIK

Murat Ćorić, s.r.

Na temelju članka 61. Zakona o građevnom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 25/03 i 67/05), članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04), Odluke o građevnom zemljištu („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 7/05) i članka 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 2/98 i 48/99), u predmetu utvrđivanja prava vlasništva na građevnom zemljištu pod izgrađenim stambenim objektom, rješavajući po zahtjevu Edina Habula, sin Šefkije, iz Mostara, Gradsko vijeće Grada Mostara na 63. sjednici održanoj dana 15.09.2008.godine, donosi

R J E Š E N J E

I Utvrđuje se pravo vlasništva na zemljištu pod izgrađenim stambenim objektom i zemljištem koje služi redovnoj uporabi tog objekta u naselju Zalik u Mostaru, poblize označenom kao:

- k.č. 2133/9 - (nastala cijepanjem k.č. 2133/1)-(nova k.č. 541/8) – u naravi gradilište, lamela 2, u površini od 155 m², up. u zk. ul. br: 5506 k.o. Mostar, državno vlasništvo s uknjiženim pravom korištenja na građevnom zemljištu u korist Općine Mostar „Stari Grad“ sa 1/1 dijela, a u korist Edina Habula, sin Šefkije, iz Mostara sa 1/1 dijela.

II Edin Habul, sin Šefkije, dužan je na ime naknade za dodijeljeno mu zemljište uplatiti iznos od 7.750,00 KM (slovima: sedamtisućasedamstotinaipedeset KM) u korist Proračuna Grada Mostara-Gradsko područje „Stari Grad“, na račun broj: 1610200009950843 vrsta prihoda 72112 1 šifra 180 kod Raiffeisen bank Mostar, u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti ovog Rješenja.

III Konačan iznos naknade za dodijeljeno građevno zemljište utvrditi će se aktom Odjela za urbanizam i građenje-Službe za građevinske propise, u postupku izdavanja odobrenja za građenje.

IV Naknada za pogodnosti (renta) bit će obračunata u postupku izdavanja odobrenja za građenje.

V Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Mostar, nakon pravomoćnosti ovog Rješenja, kada novi vlasnik zemljišta podnese dokaz da je platio naknadu za zemljište i naknadu za pogodnosti (renta), izvršit će uknjižbu prava vlasništva na parceli označenoj kao k.č.2133/9 k.o.Mostar u korist Edina Habula sin Šefkije iz Mostara sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknjiženog korisnika, dok će Služba za katastar Grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati Edina Habula, sina Šefkije, kao posjednika na pomenutom zemljištu sa 1/1 dijela.

Broj: 01-02-273/08

Mostar, 15.09.2008.godine

PREDSJEDNIK

Murat Ćorić, v.r.

267.

Na osnovu člana 25. Zakona o građevinskom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 25/03 i 67/05) i člana 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04), u predmetu preuzimanja neizgrađenog građevinskog zemljišta, po zahtjevu Efica Lamije, Efica Nedima, Čelić-Spužić Edibe, Čelić-Čemerlić Valide, obje zastupane po Efica Lamiji, Gradsko vijeće Grada Mostara, na 63. sjednici održanoj dana 15.09.2008.godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

o prihvatanju ponude za preuzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta

Član 1.

Prihvata se ponuda za preuzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta, označenog kao:

- k.č. 2476/6 (nova k.č. 2483), upisana u zk.ul. broj: 7516 k.o. Mostar, površine 155 m², društveno vlasništvo, sa uknjiženim pravom korištenja Zumrete Efica sa 1/6 dijela, Lamije Efica sa 1/6 dijela, Nedima Efica sa 1/6 dijela, Čelić-Spužić Edibe sa 1/4 dijela, Čelić-Čemerlić Valide sa 1/4 dijela, po cijeni 7.305,00 KM (slovima: sedamhiljadaitristotinepet KM).

Pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju Općinskog suda Mostar broj: 07 58 O 006449 06 O od 18.10.2007.godine, utvrđeno je da zaostavštvinu umrle Zumrete Efica i to suvlasničke dijelove nekretnina upisanih u zk.ul. broj: 7516 naslijeđuju: sin Nedim Efica sa 1/2 dijela i kćer Lamija Efica sa 1/2 dijela.

Član 2.

Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Mostara“.

Broj: 01-02-274/08

Mostar, 15.09.2008.godine

**PREDSJEDNIK
Murat Ćorić, s.r.**

Na temelju članka 25. Zakona o građevnom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 25/03 i 67/05) i članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04), u predmetu preuzimanja neizgrađenog građevnog zemljišta, po zahtjevu Efica Lamije, Efica Nedima, Čelić-Spužić Edibe, Čelić-Čemerlić Valide, obje zastupane po Efica Lamiji, Gradsko vijeće Grada Mostara, na 63. sjednici održanoj dana 15.09.2008.godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

**o prihvatanju ponude za preuzimanje
neizgrađenog građevnog zemljišta**

Članak 1.

Prihvata se ponuda za preuzimanje neizgrađenog građevnog zemljišta, označenog kao:

- k.č. 2476/6 (nova k.č. 2483), upisana u zk.ul. broj: 7516 k.o. Mostar, površine 155

m², društveno vlasništvo, sa uknjiženim pravom korištenja Zumrete Efica sa 1/6 dijela, Lamije Efica sa 1/6 dijela, Nedima Efica sa 1/6 dijela, Čelić-Spužić Edibe sa 1/4 dijela, Čelić-Čemerlić Valide sa 1/4 dijela, po cijeni 7.305,00 KM (slovima: sedamtisućaitristotinepet KM).

Pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju Općinskog suda Mostar broj: 07 58 O 006449 06 O od 18.10.2007. godine, utvrđeno je da zaostavštvinu umrle Zumrete Efica i to suvlasničke dijelove nekretnina upisanih u zk.ul. broj: 7516 naslijeđuju: sin Nedim Efica sa 1/2 dijela i kćer Lamija Efica sa 1/2 dijela.

Članak 2.

Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Mostara“.

Broj: 01-02-274/08

Mostar, 15.09.2008.godine

**PREDSJEDNIK
Murat Ćorić, v.r.**

268.

Na osnovu člana 25. Zakona o građevinskom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 25/03 i 67/05) i člana 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04), u predmetu preuzimanja neizgrađenog građevinskog zemljišta, po zahtjevu Efica Lamije, Efica Nedima, Čelić-Spužić Edibe, Čelić-Čemerlić Valide, obje zastupane po Efica Lamiji, Gradsko vijeće Grada Mostara, na 63. sjednici održanoj dana 15.09.2008.godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

**o neprihvatanju ponude za preuzimanje
neizgrađenog građevinskog zemljišta**

Član 1.

Ne prihvata se ponuda za preuzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta, označenog kao:

- k.č. 2476/4 (nova k.č. 2483), upisana u zk.ul. broj: 7516 k.o. Mostar, površine

1118 m², društveno vlasništvo, sa uknjiženim pravom korištenja Zumrete Efica sa 1/6 dijela, Lamije Efica sa 1/6 dijela, Nedima Efica sa 1/6 dijela, Čelić-Spužić Edibe sa 1/4 dijela, Čelić-Čemerlić Valide sa 1/4 dijela, po cijeni od 52.694,00 KM (slovima: pedesetidvijeiljadeststotinadevedesetičetiri KM).

Pravosnažnim rješenjem o nasljeđivanju Općinskog suda Mostar broj: 07 58 O 006449 06 O od 18.10.2007.godine, utvrđeno je da zaostavštvinu umrle Zumrete Efica i to suvlasničke dijelove nekretnina upisanih u zk.ul. broj:7516 naslijeđuju: sin Nedim Efica sa 1/2 dijela i kćer Lamija Efica sa 1/2 dijela.

Član 2.

Raniji korisnici nekretnine iz člana 1. ovog Zaključka, mogu prenijeti pravo korištenja na treća lica ali ne po nižoj cijeni, niti po povoljnijim uslovima od onih koji su ponuđeni Gradu Mostaru.

Član 3.

Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Mostara“.

Broj: 01-02-275/08

Mostar, 15.09.2008.godine

**PREDSJEDNIK
Murat Ćorić, s.r.**

Na temelju članka 25. Zakona o građevnom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 25/03 i 67/05) i članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04), u predmetu preuzimanja neizgrađenog građevnog zemljišta, po zahtjevu Efica Lamije, Efica Nedima, Čelić-Spužić Edibe, Čelić-Čemerlić Valide, obje zastupane po Efica Lamiji, Gradsko vijeće Grada Mostara, na 63. sjednici održanoj dana 15.09.2008.godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

**o neprihvatanju ponude za preuzimanje
neizgrađenog građevnog zemljišta**

Članak 1.

Ne prihvata se ponuda za preuzimanje neizgrađenog građevnog zemljišta, označenog kao:

- k.č. 2476/4 (nova k.č. 2483), upisana u zk.ul. broj: 7516 k.o. Mostar, površine 1118 m², društveno vlasništvo, sa uknjiženim pravom korištenja Zumrete Efica sa 1/6 dijela, Lamije Efica sa 1/6 dijela, Nedima Efica sa 1/6 dijela, Čelić-Spužić Edibe sa 1/4 dijela, Čelić-Čemerlić Valide sa 1/4 dijela, po cijeni od 52.694,00 KM (slovima: pedesetidvjetisućeststotinadevedesetičetiri KM).

Pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju Općinskog suda Mostar broj: 07 58 O 006449 06 O od 18.10.2007.godine, utvrđeno je da zaostavštvinu umrle Zumrete Efica i to suvlasničke dijelove nekretnina upisanih u zk.ul. broj: 7516 naslijeđuju: sin Nedim Efica sa 1/2 dijela i kćer Lamija Efica sa 1/2 dijela.

Članak 2.

Raniji korisnici nekretnine iz članka 1. ovog Zaključka, mogu prenijeti pravo korištenja na treća lica ali ne po nižoj cijeni, niti po povoljnijim uvjetima od onih koji su ponuđeni Gradu Mostaru.

Članak 3.

Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Mostara“.

Broj: 01-02-275/08

Mostar, 15.09.2008.godine

**PREDSJEDNIK
Murat Ćorić, v.r.**

269.

Na osnovu člana 61. Zakona o građevinskom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 25/03 i 67/05), člana 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 2/98 i 48/99), člana 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04), u predmetu utvrđivanja prava vlasništva na građevinskom zemljištu na kojem je dograđen

poslovni prostor u stambeno-poslovnim objektu, po zahtjevu Zdenke Zelenika, kćeri Ivana, rođ. Čuljak iz Mostara, Gradsko vijeće Grada Mostara, na 57. sjednici održanoj dana 17.04.2008.godine, donijelo je

R J E Š E N J E

1. Utvrđuje se pravo vlasništva građevinskog zemljišta na kojem je dograđen poslovni prostor u stambeno-poslovnim objektu, označenog kao:

- k.č. 2841/18 (nova k.č. 1753/10 k.o. Mostar II), površine 15 m², nastala cijepanjem od k.č. 2841/1, upisane u zk. ul. broj: 9013, k.o. Mostar, državno vlasništvo, sa uknjiženim pravom korištenja građevinskog zemljišta u korist, SFRJ Saveznog sekretarijata za narodnu obranu, sa 1/1 dijela,

u korist graditeljice Zdenke Zelenika, kćeri Ivana, rođ. Čuljak iz Mostara, sa 1/1 dijela.

2. Graditeljica Zdenka Zelenika je dužna platiti iznos od 1.350,00 KM (slovima: hiljaduitristotinedeset KM) na račun naknade za zemljište na račun Grada Mostara broj: 1610200009951328, kod „Raiffeisen bank“ filijala Mostar, sa naznakom naknada za zemljište, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti ovog Rješenja. U uplatnici upisati vrsta prihoda broj: 721 121 i šifru Grada Mostara broj: 180. Isti iznos će biti uplaćen u korist uknjiženog korisnika Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine, na račun koji on dostavi.

3. Graditeljica Zdenka Zelenika je dužna, na ime naknade za pogodnosti-renta, uplatiti iznos od 914,64 KM (slovima: devetstotinačetnaest KM i šezdesetčetiri pfeninga) na račun Grada Mostara broj: 1610200009951328, kod „Raiffeisen bank“ filijala Mostar, sa naznakom naknada za pogodnosti-renta, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti ovog Rješenja. U uplatnici upisati vrsta prihoda broj: 721 121 i šifru Grada Mostara broj: 180.

4. Graditeljica Zdenka Zelenika je dužna uplatiti iznose iz tačke 2. i 3. ovog Rješenja prije izdavanja odobrenja za građenje.

5. Graditeljica Zdenka Zelenika je dužna uplatiti razliku naknade za pogodnosti-rente

ukoliko se utvrdi da je korisna površina dograđenog dijela poslovnog prostora veća od površine na temelju koje je izračunata renta utvrđena ovim Rješenjem.

6. Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Mostaru, će izvršiti uknjižbu prava vlasništva građevinskog zemljišta iz tačke 1. ovog Rješenja u korist graditeljice, Zdenke Zelenika, kćeri Ivana, rođ. Čuljak iz Mostara, sa 1/1 dijela, a Služba za katastar Grada Mostara će evidentirati nastale promjene u katastarskom operatu, sve nakon pravosnažnosti ovog Rješenja i kada nova vlasnica podnese dokaz da je platila naknadu za zemljište i naknadu za pogodnosti-rentu.

7. Na ovo Rješenje se plaća administrativna taksa u iznosu od 10,00 KM.

Broj: 01-02-105/08

Mostar, 17.04.2008.godine

**PREDSJEDNIK
Murat Ćorić, s.r.**

Temeljem članka 61. Zakona o građevnom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 25/03 i 67/05), članka 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 2/98 i 48/99), članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04) , u predmetu utvrđivanja prava vlasništva na građevnom zemljištu na kojem je dograđen poslovni prostor u stambeno-poslovnim objektu, po zahtjevu Zdenke Zelenika, kćeri Ivana, rođ. Čuljak iz Mostara, Gradsko vijeće Grada Mostara, na 57. sjednici održanoj dana 17.04.2008.godine, donijelo je

R J E Š E N J E

1. Utvrđuje se pravo vlasništva građevnog zemljišta na kojem je dograđen poslovni prostor u stambeno-poslovnim objektu, označenog kao:

- k.č. 2841/18 (nova k.č. 1753/10 k.o. Mostar II), površine 15 m², nastala cijepanjem od k.č. 2841/1, upisane u zk. ul. broj: 9013, k.o. Mostar, državno vlasništvo, sa uknjiženim pravom

korištenja građevinskog zemljišta u korist, SFRJ Saveznog sekretarijata za narodnu obranu, sa 1/1 dijela,

u korist graditeljice Zdenke Zelenika, kćeri Ivana, rođ. Čuljak iz Mostara, sa 1/1 dijela.

2. Graditeljica Zdenka Zelenika je dužna platiti iznos od 1.350,00 KM (slovima: tisućitristotinepedeset KM) na račun naknade za zemljište na račun Grada Mostara broj: 1610200009951328, kod „Raiffeisen bank“ filijala Mostar, sa naznakom naknada za zemljište, u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti ovog Rješenja. U uplatnici upisati vrsta prihoda broj: 721 121 i šifru Grada Mostara broj: 180. Isti iznos će biti uplaćen u korist uknjiženog korisnika Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine, na račun koji on dostavi.

3. Graditeljica Zdenka Zelenika je dužna, na ime naknade za pogodnosti-renta, uplatiti iznos od 914,64 KM (slovima: devetstotinaičetnaest KM i šezdesetčetiri pfeninga) na račun Grada Mostara broj: 1610200009951328, kod „Raiffeisen bank“ filijala Mostar, sa naznakom naknada za pogodnosti-renta, u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti ovog Rješenja. U uplatnici upisati vrsta prihoda broj: 721 121 i šifru Grada Mostara broj: 180.

4. Graditeljica Zdenka Zelenika je dužna uplatiti iznose iz točke 2. i 3. ovog Rješenja prije izdavanja odobrenja za građenje.

5. Graditeljica Zdenka Zelenika je dužna uplatiti razliku naknade za pogodnosti-rente ukoliko se utvrdi da je korisna površina dograđenog dijela poslovnog prostora veća od površine na temelju koje je izračunata renta utvrđena ovim Rješenjem.

6. Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Mostaru, će izvršiti uknjižbu prava vlasništva građevnog zemljišta iz točke 1. ovog Rješenja u korist graditeljice, Zdenke Zelenika, kćeri Ivana, rođ. Čuljak iz Mostara, sa 1/1 dijela, a Služba za katastar Grada Mostara će evidentirati nastale promjene u katastarskom operatu, sve nakon pravomoćnosti ovog Rješenja i kada nova vlasnica podnese dokaz da je platila naknadu za zemljište i naknadu za pogodnosti-rentu.

7. Na ovo Rješenje se plaća upravna pristojba u iznosu od 10,00 KM.

Broj: 01-02-105/08

Mostar, 17.04.2008.godine

PREDSJEDNIK

Murat Ćorić, v.r.

270.

Na osnovu člana 61. Zakona o građevinskom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 25/03 i 67/05), člana 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 2/98 i 48/99), člana 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“), u predmetu utvrđivanja prava vlasništva na građevinskom zemljištu na kome je izgrađen poslovni objekat i zemljištu koje služi za redovnu upotrebu istog, a rješavajući po zahtjevu Tarika Tanovića, sina Esada iz Mostara, Gradsko vijeće Grada Mostara na 57. sjednici održanoj dana 17.04.2008.godine, donosi

R J E Š E N J E

1. Utvrđuje se pravo vlasništva na građevinskom zemljištu pod izgrađenim poslovnim objektom i zemljištu koje služi za redovnu upotrebu tog objekta, u naselju Bišće Polje u Mostaru поближе označeno kao:

- k.č. 2410/243 (nova k.č. 2064/7), u površini od 3.856 m² upisano u z.k. ul. broj: 5506 k.o. Mostar, i k.č. 2410/499 nastala cijepanjem od k.č. 2410/386 (nova k.č. 2064/8), u površini od 257 m² upisano u z.k. ul. broj: 6725 k.o. Mostar, što ukupno iznosi 4.113 m², obje u državnom vlasništvu sa uknjiženim pravom korištenja Grada Mostara sa 1/1 dijela.

2. Investitor Tarik Tanović, sin Esada iz Mostara, dužan je na ime naknade za zemljište uplatiti iznos od 148.068,00 KM (slovima: stotinučetdesetosamhiljadaišezdesetosam KM), na račun Grada Mostara broj: 1610200009950843 - vrsta prihoda 721121 za Gradsko područje

Stari grad, kod Raiffaisen bank filijala Mostar, sa naznakom „naknada za zemljište“, u roku od petnaest dana, od dana pravosnažnosti ovog Rješenja u korist Budžeta Grada Mostara.

3. Naknada za pogodnosti-renta nije određena ovim Rješenjem jer je ista određena u tački 5. Rješenja Odjela za urbanizam i građenje Grada Mostara, broj: UP-I-07-25-1626/06 od 08.01.2007.godine.

4. Investitor je dužan uplatiti razliku naknade za pogodnosti (renta) ako se utvrdi da je korisna

površina veća od površine na osnovu koje je obračunata naknada utvrđena ovim Rješenjem.

5. Tarik Tanović, sin Esada iz Mostara, dužan je uplatiti iznos iz tačke 3. ovog Rješenja prije izdavanja odobrenja za građenje.

6. Zemljišno – knjižni ured Općinskog suda Mostar, nakon pravosnažnosti ovog Rješenja, kada novi vlasnik zemljišta podnese dokaz da je platio naknadu za zemljište i naknadu za pogodnosti - rentu izvršit će uknjižbu prava vlasništva na parceli označenoj kao k.č. 2410/243 i k.č. 2410/499 k.o. Mostar u korist Tarika Tanovića, sina Esada iz Mostara sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknjiženog korisnika, dok će Služba za katastar Grada Mostara u katastarskom operatu upisati imenovanog kao posjednika na k.č. 2064/7 i k.č.2064/8, sa 1/1 dijela.

Broj: 01-02-106/08

Mostar, 17.04.2008.godine

**PREDSJEDNIK
Murat Ćorić, s.r.**

Temeljem članka 61. Zakona o građevnom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 25/03 i 67/05), članka 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 2/98 i 48/99), članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“), u predmetu utvrđivanja prava vlasništva na građevnom zemljištu na kome je izgrađen poslovni objekt i zemljištu koje služi za redovitu uporabu istog,

a rješavajući po zahtjevu Tarika Tanovića, sina Esada iz Mostara, Gradsko vijeće Grada Mostara na 57. sjednici održanoj dana 17.04.2008.godine, donosi

R J E Š E N J E

1. Utvrđuje se pravo vlasništva na građevnom zemljištu pod izgrađenim poslovnim objektom i zemljištu koje služi za redovitu uporabu tog objekta, u naselju Bišće Polje u Mostaru поближе označeno kao:

- k.č. 2410/243 (nova k.č. 2064/7), u površini od 3.856 m² upisano u z.k. ul. broj: 5506 k.o. Mostar, i k.č. 2410/499 nastala cijepanjem od k.č. 2410/386 (nova k.č. 2064/8), u površini od 257 m² upisano u z.k. ul. broj: 6725 k.o. Mostar, što ukupno iznosi 4.113 m², obje u državnom vlasništvu sa uknjiženim pravom korištenja Grada Mostara sa 1/1 dijela.

2. Investitor Tarik Tanović, sin Esada iz Mostara, dužan je na ime naknade za zemljište uplatiti iznos od 148.068,00 KM (slovima: stotinučetdesetosamtisućaišezdesetosam KM), na račun Grada Mostara broj: 1610200009950843 - vrsta prihoda 721121 za Gradsko područje Stari grad, kod Raiffaisen bank filijala Mostar, sa naznakom „naknada za zemljište“, u roku od petnaest dana, od dana pravomoćnosti ovog Rješenja u korist Proračuna Grada Mostara.

3. Naknada za pogodnosti-renta nije određena ovim Rješenjem jer je ista određena u tački 5. Rješenja Odjela za urbanizam i graditeljstvo Grada Mostara, broj: UP-I-07-25-1626/06 od 08.01.2007.godine.

4. Investitor je dužan uplatiti razliku naknade za pogodnosti (renta) ako se utvrdi da je korisna površina veća od površine temeljem koje je obračunata naknada utvrđena ovim Rješenjem.

5. Tarik Tanović, sin Esada iz Mostara, dužan je uplatiti iznos iz tačke 3. ovog Rješenja prije izdavanja odobrenja za građenje.

6. Zemljišno – knjižni ured Općinskog suda Mostar, nakon pravomoćnosti ovog Rješenja, kada novi vlasnik zemljišta podnese dokaz da je platio naknadu za zemljište i naknadu za pogodnosti - rentu izvršit će uknjižbu prava vlasništva na parceli označenoj kao k.č. 2410/243 i k.č. 2410/499 k.o. Mostar u korist Tarika Tanovića, sina Esada iz Mostara sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknjiženog korisnika, dok će Služba za katastar Grada Mostara u katastarskom operatu upisati imenovanog kao posjednika na k.č. 2064/7 i k.č. 2064/8, sa 1/1 dijela.

Broj: 01-02-106/08
Mostar, 17.04.2008.godine

PREDSJEDNIK
Murat Ćorić, v.r.

271.

Na osnovu člana 61. Zakona o građevinskom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 25/03 i 67/05), člana 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 2/98 i 48/99), člana 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04) i Odluke o građevinskom zemljištu („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 7/05 i 3/08), u predmetu utvrđivanja prava vlasništva na građevinskom zemljištu pod izgrađenim stambenim objektom, rješavajući po zahtjevu Rašović Mileve kći Nikole iz Mostara, Gradsko vijeće Grada Mostara na 57. sjednici održanoj dana 17.04.2008.godine, donijelo je

R J E Š E N J E

1. Utvrđuje se pravo vlasništva na zemljištu pod izgrađenim stambenim objektom i zemljištem koje služi redovnoj upotrebi tog objekta, поблиže označenom kao:

- k.č. 768/10 (nova k.č.1465) k.o. Mostar (Mostar I)- u površini od 429 m² upisana u zk. ul. broj: 7426 k.o. Mostar (Mostar I) državno vlasništvo s uknjiženim pravom korištenja Rašović Mileve kći Nikole i još 5 uknjiženih sukorisnika, a u korist Rašović Mileve kći Nikole iz Mostara sa 1/1 dijela

2. Rašović Mileva kći Nikole dužna je na ime naknade za zemljište uplatiti iznos od 13.815,00 KM (slovima: trinaest hiljada osam stotina petnaest KM), u korist Budžeta Grada Mostara, Gradsko područje Stari Grad na račun broj: 1610200009950843 vrsta prihoda 721121 šifra 180 kod Raiffeisen bank Mostar, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti ovog Rješenja sa kojeg će se računa deponovati na poseban račun sa kojeg će se isplatiti na zahtjev uknjiženih korisnika.

3. Obavezuje se Rašović Mileva kći Nikole da na ime naknade za pogodnosti (renta) uplati iznos od 9.566,64 KM (slovima: devet hiljada i pet stotina šezdeset šest KM i šezdeset četiri pfeninga), u korist Budžeta Grada Mostara, Gradsko područje Stari Grad na račun broj: 1610200009950843 vrsta prihoda 721121 šifra 180 kod Raiffeisen bank Mostar, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti ovog Rješenja.

4. Investitor je dužan uplatiti razliku naknade za pogodnosti (renta) ako se utvrdi da je korisna površina veća od površine na osnovu koje je obračunata naknada utvrđena ovim Rješenjem.

5. Rašović Mileva kći Nikole dužna je uplatiti iznose iz tačke 2. i 3. ovog Rješenja prije izdavanja odobrenja za građenje.

6. Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda Mostar nakon pravosnažnosti ovog Rješenja, a kada novi vlasnik zemljišta podnese dokaz da je platio naknadu za zemljište i naknadu za pogodnosti (renta) izvršiti će uknjižbu prava vlasništva na parceli označenoj kao k.č. 768/10 k.o. Mostar u korist Rašović Mileve kći Nikole iz Mostara sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknjiženog korisnika, dok će Služba za katastar Grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati nastale promjene

Broj: 01-02-107/08
Mostar, 17.04.2008.godine

PREDSJEDNIK
Murat Ćorić, s.r.

Na temelju članka 61. Zakona o građevnom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 25/03 i 67/05), članka 200.

Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 2/98 i 48/99), članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04) i Odluke o građevnom zemljištu („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 7/05 i 3/08), u predmetu utvrđivanja prava svojine na građevnom zemljištu pod izgrađenim stambenim objektom, rješavajući po zahtjevu Rašović Mileve kći Nikole iz Mostara, Gradsko vijeće Grada Mostara na 57. sjednici održanoj dana 17.04.2008.godine, donijelo je

R J E Š E N J E

1. Utvrđuje se pravo svojine na zemljištu pod izgrađenim stambenim objektom i zemljištem koje služi redovnoj uporabi tog objekta, поблиže označenom kao:

- k.č. 768/10 (nova k.č.1465) k.o.Mostar (Mostar I) - u površini od 429 m² upisana u zk. ul. broj: 7426 k.o. Mostar (Mostar I) državna svojina s uknjiženim pravom korištenja Rašović Mileve kći Nikole i još 5 uknjiženih sukorisnika, a u korist Rašović Mileve kći Nikole iz Mostara sa 1/1 dijela

2. Rašović Mileva kći Nikole dužna je na ime naknade za zemljište uplatiti iznos od 13.815,00 KM (slovima: trinaesttisućaosamstotinapetnaest KM), u korist Proračuna Grada Mostara, Gradsko područje Stari Grad na račun broj: 1610200009950843 vrsta prihoda 721121 šifra 180 kod Raiffeisen bank Mostar, u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti ovog Rješenja sa kojeg će se računa deponirati na poseban račun sa kojeg će se isplatiti na zahtjev uknjiženih korisnika.

3. Obvezuje se Rašović Mileva kći Nikole da na ime naknade za pogodnosti (renta) uplati iznos od 9.566,64 KM (slovima: devettisućapetstotinašezdesetšest KM i šezdesetčetiri pfeninga), u korist Proračuna Grada Mostara, Gradsko područje Stari Grad na račun broj: 1610200009950843 vrsta prihoda 721121 šifra 180 kod Raiffeisen bank Mostar, u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti ovog Rješenja.

4. Investitor je dužan uplatiti razliku naknade za pogodnosti (renta) ako se utvrdi da je korisna površina veća od površine na osnovu koje je obračunata naknada utvrđena ovim Rješenjem.

5. Rašović Mileva kći Nikole dužna je uplatiti iznose iz točke 2. i 3. ovog Rješenja prije izdavanja odobrenja za građenje.

6. Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda Mostar nakon pravomoćnosti ovog Rješenja, a kada novi vlasnik zemljišta podnese dokaz da je platio naknadu za zemljište i naknadu za pogodnosti (renta) izvršiti će uknjižbu prava svojine na parceli označenoj kao k.č.768/10 k.o. Mostar u korist Rašović Mileve kći Nikole iz Mostara sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknjiženog korisnika, dok će Služba za katastar Grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati nastale promjene

Broj: 01-02-107/08

Mostar, 17.04.2008.godine

PREDSJEDNIK
Murat Ćorić, v.r.

272.

Na osnovu člana 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04), člana 121.stav 1. i člana 128. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 12/04) Gradsko vijeće Grada Mostar na 62. sjednici održanoj dana 10.09.2008.godine donijelo je:

ZAKLJUČAK

I

Gradsko vijeće Grada Mostara, zadužuje Javnog pravobranioca Grada Mostara, da od nadležnog Suda, pod hitno zatraži imenovanje stečajnog upravnika za JP „SIGURNOST“ Mostar.

II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Mostara“.

Broj:01-02-260/08

Mostar, 10.09.2008.godine

PREDSJEDNIK
Murat Ćorić, s.r.

Na temelju članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04), članka 121. stavak 1. i članka 128. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 12/04) Gradsko vijeće Grada Mostar na 62. sjednici održanoj dana 10.09.2008.godine donijelo je:

ZAKLJUČAK

I

Gradsko vijeće Grada Mostara, zadužuje Javnog pravobranitelja Grada Mostara, da od nadležnog Suda, pod žurno zatraži imenovanje stečajnog upravnika za JP „SIGURNOST“ Mostar.

II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Mostara“.

Broj:01-02-260/08

Mostar, 10.09.2008.godine

**PREDSJEDNIK
Murat Ćorić, v.r.**

273.

Na osnovu člana 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04), člana 121.stav 1. i člana 128. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 12/04) Gradsko vijeće Grada Mostar na 62. sjednici održanoj dana 10.09.2008.godine donijelo je:

ZAKLJUČAK

I

Zadužuje se Gradonačelnik Grada Mostara, da sa Agencijama koje su dobile posao privremenog osiguranja objekata gradske administracije, osigura radni angažman za radnike JP „SIGURNOST“ Mostar, koji imaju uredne certifikate za obavljenje poslova osiguranja.

II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Mostara“.

Broj: 01-02-260/08-1

Mostar, 10.09.2008.godine

**PREDSJEDNIK
Murat Ćorić, s.r.**

Na temelju članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04), članka 121.stavak 1. i članka 128. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 12/04) Gradsko vijeće Grada Mostar na 62. sjednici održanoj dana 10.09.2008.godine donijelo je:

ZAKLJUČAK

I

Zadužuje se Gradonačelnik Grada Mostara, da sa Agencijama koje su dobile posao privremenog osiguranja objekata gradske administracije, osigura radni angažman za radnike JP „SIGURNOST“ Mostar, koji imaju uredne certifikate za obavljenje poslova osiguranja.

II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Mostara“.

Broj: 01-02-260/08-1

Mostar, 10.09.2008.godine

**PREDSJEDNIK
Murat Ćorić, v.r.**

274.

Na osnovu člana 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04) i člana 152. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 12/04) u predmetu ispravke greške u Odluci o pravima izabраних dužnosnika i nosilaca izvršnih dužnosti i imenovanih dužnosnika Grada Mostara, sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara donosi

Z A K L J U Č A K
o ispravci greške**Član 1.**

U Odluci o pravima izabраних dužnosnika i nosilaca izvršnih dužnosti i imenovaniх dužnosnika Grada Mostara donesenoj na 61. sjednici Gradskog vijeća Grada Mostara od 31.07.2008.godine ispravlja se greška kako slijedi:

U članu 9. stav 1. mijenja se slijedeće:

Iza riječi „dužnosnici“ brisati tekst „sa izuzetkom osoba iz člana 5 ove odluke“ i novi član 9. stav 1. glasi:

„Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih dužnosti i imenovani dužnosnici, imaju pravo na naknadu troškova ishrane (topli obrok) u visini koja se isplaćuje državnim službenicima i namještenicima Gradske uprave Grada Mostara (od 2% osnovice prosječne plaće isplaćene u Federaciji prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku).“

U članu 10. mijenja se slijedeće:

Iza riječi „dužnosnici“ brisati tekst „sa izuzetkom osoba iz člana 5 ove odluke“ i novi član 10. glasi:

„Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih dužnosti i imenovani dužnosnici, imaju pravo na regres za godišnji odmor u iznosu utvrđenom za državne službenike i namještenike Gradske uprave Grada Mostara.“

Član 2.

Ostali dijelovi Odluke ostaju nepromjenjeni.

Član 3.

Ova Odluka ima pravno dejstvo od kada pravno dejstvo ima i Odluka koja se ispravlja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Mostara“.

Broj: 01-02-276/08

Mostar, 03.10.2008.godine

SEKRETAR
GRADSKOG VIJEĆA

Temeljem članka članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04) i članka 152. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 12/04)

u predmetu ispravke greške u Odluci o pravima izabраних dužnosnika i nositelja izvršnih dužnosti i imenovaniх dužnosnika Grada Mostara, Tajnik Gradskog vijeća Grada Mostara donosi

Z A K L J U Č A K
o ispravci greške**Članak 1.**

U Odluci o pravima izabраних dužnosnika i nositelja izvršnih dužnosti i imenovaniх dužnosnika Grada Mostara donesenoj na 61. sjednici Gradskog vijeća Grada Mostara od 31.07.2008.godine ispravlja se greška kako slijedi:

U članku 9. stavak 1. mijenja se slijedeće:

Iza riječi „dužnosnici“ brisati tekst „sa izuzetkom osoba iz članka 5 ove odluke“ i novi članak 9. stavak 1. glasi:

„Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih dužnosti i imenovani dužnosnici, imaju pravo na naknadu troškova ishrane (topli obrok) u visini koja se isplaćuje državnim službenicima i namještenicima Gradske uprave Grada Mostara (od 2% osnovice prosječne plaće isplaćene u Federaciji prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku).“

U članku 10. mijenja se slijedeće:

Iza riječi „dužnosnici“ brisati tekst „sa izuzetkom osoba iz članka 5 ove odluke“ i novi članak 10. glasi:

„Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih dužnosti i imenovani dužnosnici, imaju pravo na regres za godišnji odmor u iznosu utvrđenom za državne službenike i namještenike Gradske uprave Grada Mostara.“

Članak 2.

Ostali dijelovi Odluke ostaju nepromjenjeni.

Članak 3.

Ova Odluka ima pravno dejstvo od kada pravno dejstvo ima i Odluka koja se ispravlja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Mostara“.

Broj: 01-02-276/08

Mostar, 03.10.2008.godine

TAJNIK
GRADSKOG VIJEĆA

GRADONAČELNIK**33.**

Na osnovu člana 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 34/03), člana 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04) i člana 18. Odluke o kriterijima i postupku za imenovanje upravnih odbora/upravnih vijeća javnih ustanova čiji osnivač je Grad Mostar te njihovim pravima, obavezama i odgovornosti („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 5/05), a na zahtjev Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača Mostar (broj 02-125/08 od 01.09.2008.godine), Gradonačelnik Grada Mostara, kao odgovorni javni službenik, donosi

R J E Š E N J E**o razrješenju člana Upravnog vijeća
Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača
Mostar****I**

Zbog raskida Ugovora o radu u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača Mostar na lični zahtjev, razrješava se dužnosti člana Upravnoga vijeća Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača Mostar:

1. Mirjana Bevanda, član iz reda zaposlenika

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u „Službenima novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i „Službenom glasniku Grada Mostara“.

Broj: 02-05-9773/08**Mostar, 18.09.2008.godine****GRADONAČELNIK
Ljubo Bešlić, s.r.**

Na temelju članka 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 34/03), članka 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik

Grada Mostara“ broj: 4/04) i članka 18. Odluke o kriterijima i postupku za imenovanje upravnih odbora/upravnih vijeća javnih ustanova čiji osnivač je Grad Mostar te njihovim pravima, obavezama i odgovornosti („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj 5/05), a na zahtjev Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača Mostar (broj 02-125/08 od 01.09.2008.godine), Gradonačelnik Grada Mostara, kao odgovorni javni službenik, donosi

R J E Š E N J E**o razrješenju člana Upravnog vijeća
Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača
Mostar****I**

Zbog raskida Ugovora o radu u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača Mostar na osobni zahtjev, razrješava se dužnosti člana Upravnoga vijeća Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača Mostar:

1. Mirjana Bevanda, član iz reda zaposlenika

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u „Službenima novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i „Službenom glasniku Grada Mostara“.

Broj: 02-05-9773/08**Mostar, 18.09.2008.godine****GRADONAČELNIK
Ljubo Bešlić, v.r.****34.**

Na osnovu člana 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 34/03), člana 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04) i člana 14. Odluke o kriterijima i postupku za imenovanje upravnih odbora/upravnih vijeća javnih ustanova čiji osnivač je Grad Mostar te njihovim pravima, obavezama i odgovornosti („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 5/05), a na prijedlog zaposlenika Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača Mostar, Gradonačelnik Grada Mostara, kao odgovorni javni službenik, donosi

R J E Š E N J E**o imenovanju člana Upravnog vijeća
Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača
Mostar****I**

U Upravno vijeće Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača Mostar, prema prijedlogu zaposlenika Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača Mostar, imenuje se:

1. **Mladen Bušić**, član iz reda zaposlenika

II

Mandat člana Upravnog vijeća iz člana I ovog Rješenja traje do isteka mandata sadašnjeg Upravnog vijeća, s mogućnošću ponovnog imenovanja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenima novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i „Službenom glasniku Grada Mostara“.

**Broj: 02-05-9773/08-1
Mostar, 18.09.2008. godine**

**GRADONAČELNIK
Ljubo Bešlić, s.r.**

Na temelju članka 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 34/03), članka 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04) i članka 14. Odluke o kriterijima i postupku za imenovanje upravnih odbora/upravnih vijeća javnih ustanova čiji osnivač je Grad Mostar te njihovim pravima, obvezama i odgovornosti („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 5/05), a na prijedlog zaposlenika Hrvatskoga doma Herceg Stjepan Kosača Mostar, Gradonačelnik Grada Mostara, kao odgovorni javni službenik, donosi

R J E Š E N J E**o imenovanju člana Upravnog vijeća
Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača
Mostar****I**

U Upravno vijeće Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača Mostar, prema prijedlogu zaposlenika Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača Mostar, imenuje se:

1. **Mladen Bušić**, član iz reda zaposlenika

II

Mandat člana Upravnog vijeća iz članka I ovog Rješenja traje do isteka mandata sadašnjeg Upravnog vijeća, s mogućnošću ponovnog imenovanja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenima novinama Federacije Bosna i Hercegovina“ i „Službenom glasniku Grada Mostara“.

**Broj: 02-05-9773/08-1
Mostar, 18.09.2008. godine**

**GRADONAČELNIK
Ljubo Bešlić, v.r.**

35.

Na osnovu člana 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04), te člana 3. Odluke o vršenju ovlaštenja i obaveza organa Grada Mostara u privrednim društvima na osnovu društvenog kapitala („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 5/06) i Odluke o osnivanju javnog preduzeća „MOSTAR PARKING“ d.o.o. Mostar („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 06/08), Gradonačelnik Mostara, donosi

R J E Š E N J E**o imenovanju privremenog Nadzornog odbora
J. P. „MOSTAR PARKING“ d.o.o. Mostar****Član 1.**

Imenuje se privremeni Nadzorni odbor J. P. „MOSTAR PARKING“ d.o.o. Mostar u sastavu:

1. Šarić Ibrahim – predsjednik,
2. Rezić Viktor – član,
3. Šantić Radoslav – član.

Član 2.

Privremeni Nadzorni odbor, ima obavezu uskladiti prijedlog Statuta preduzeća s Zakonom

o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 8/05) i dostaviti skupštini društva na usvajanje, te dati saglasnost na usaglašene pravilnike predložene od strane direktora.

Član 3.

Mandat privremenog Nadzornog odbora je 60 (šezdeset) dana.

Član 4.

Naknada članovima privremenog Nadzornog odbora utvrditi će se posebnom odlukom skupštine društva.

Član 5.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Mostara“.

Broj: 02-05-10004/08

Mostar, 18.09.2008.godine

**GRADONAČELNIK
Ljubo Bešlić, s.r.**

o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 8/05) i dostaviti skupštini društva na usvajanje, te dati suglasnost na usaglašene pravilnike predložene od strane direktora.

Članak 3.

Mandat privremenog Nadzornog odbora je 60 (šezdeset) dana.

Članak 4.

Naknada članovima privremenog Nadzornog odbora utvrditi će se posebnom odlukom skupštine društva.

Članak 5.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Mostara“.

Broj: 02-05-10004/08

Mostar, 18.09.2008.godine

**GRADONAČELNIK
Ljubo Bešlić, v.r.**

Na temelju članka 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04), te članka 3. Odluke o vršenju ovlasti i obveza organa Grada Mostara u gospodarskim društvima na osnovu društvenog kapitala („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 5/06) i Odluke o osnivanju javnog poduzeća „MOSTAR PARKING“ d.o.o. Mostar („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 06/08), Gradonačelnik Mostara, donosi

R J E Š E N J E

**o imenovanju privremenog Nadzornog odbora
J. P. „MOSTAR PARKING“ d.o.o. Mostar**

Članak 1.

Imenuje se privremeni Nadzorni odbor J. P. „MOSTAR PARKING“ d.o.o. Mostar u sastavu:

1. Šarić Ibrahim – predsjednik,
2. Rezić Viktor – član,
3. Šantić Radoslav – član.

Članak 2.

Privremeni Nadzorni odbor, ima obvezu uskladiti prijedlog Statuta poduzeća s Zakonom

36.

Na osnovu člana 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04) i člana 28. Odluke o osnivanju javnog J. P. „MOSTAR PARKING“ d.o.o. Mostar broj: 01-02-154/08 („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 06/08), Gradonačelnik Mostara donosi

ODLUKU

**o produženju privremenog mandata
privremenog direktora
J. P. „MOSTAR PARKING“ d.o.o. Mostar**

Član 1.

Mandat privremenog direktora J. P. „MOSTAR PARKING“ d.o.o. Mostar, Mladena (Ante) Knezovića, koji je imenovan Odlukom o imenovanju privremenog direktora J. P. „MOSTAR PARKING“ d.o.o. Mostar („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 06/08), se produžava do okončanja postupka imenovanja direktora po javnom konkursu, a najduže 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Mostara“.

Broj: 02-05-10005/08**Mostar, 18.09.2008.godine****GRADONAČELNIK
Ljubo Bešlić, s.r.**

Na temelju članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04) i članka 28. Odluke o utemeljenju J.P. „MOSTAR PARKING“ d.o.o. Mostar broj: 01-02-154/08 („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 06/08), Gradonačelnik Mostara donosi

ODLUKU**o produženju privremenog mandata
privremenog direktora****J. P. „MOSTAR PARKING“ d.o.o. Mostar****Članak 1.**

Mandat privremenog direktora J.P. „MOSTAR PARKING“ d.o.o. Mostar, Mladena (Ante) Knezovića, koji je imenovan Odlukom o imenovanju privremenog direktora J.P. „MOSTAR PARKING“ d.o.o. Mostar („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 06/08), se produžava do okončanja postupka imenovanja direktora po javnom natječaju, a najduže 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Mostara“.

Broj: 02-05-10005/08**Mostar, 18.09.2008.godine****GRADONAČELNIK
Ljubo Bešlić, v.r.****37.**

Na osnovu člana 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04) i člana 30. Odluke o osnivanju javnog

preduzeća za privređivanjem komunalnim otpadom („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 13/07), Gradonačelnik Mostara donosi

ODLUKU**o produženju privremenog mandata
privremenog Nadzornog odbora
J. P. „DEPONIJA“ d.o.o. Mostar****Član 1.**

Mandat privremenog Nadzornog odbora J. P. „DEPONIJA“ d.o.o. Mostar, koji je imenovan Odlukom o imenovanju privremenog Nadzornog odbora J. P. „DEPONIJA“ d.o.o. Mostar, („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 1/08), se produžava do okončanja postupka imenovanja Nadzornog odbora po javnom natječaju, a najduže 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Mostara“.

Broj: 02-05-10192/08**Mostar, 23.09.2008.godine****GRADONAČELNIK
Ljubo Bešlić, s.r.**

Na temelju članka 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04) i članka 30. Odluke o osnivanju javnog poduzeća za gospodarenjem komunalnim otpadom („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 13/07), Gradonačelnik Mostara donosi

ODLUKU**o produženju privremenog mandata
privremenog Nadzornog odbora
J. P. „DEPONIJA“ d.o.o. Mostar****Članak 1.**

Mandat privremenog Nadzornog odbora J. P. „DEPONIJA“ d.o.o. Mostar, koji je imenovan Odlukom o imenovanju privremenog Nadzornog odbora J. P. „DEPONIJA“ d.o.o. Mostar, („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 1/08), se produžava do okončanja postupka imenovanja Nadzornog odbora po javnom natječaju, a najduže 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Mostara“.

Broj: 02-05-10192/08

Mostar, 23.09.2008.godine

GRADONAČELNIK

Ljubo Bešlić, v.r.

Na temelju članka 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04) i članka 30. Odluke o osnivanju javnog poduzeća za gospodarenjem komunalnim otpadom („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 13/07), Gradonačelnik Mostara donosi

ODLUKU

**o produženju privremenog mandata
privremenog direktora**

J. P. „DEPONIJA“ d.o.o. Mostar

38.

Na osnovu člana 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04) i člana 30. Odluke o osnivanju javnog preduzeća za privređivanjem komunalnim otpadom („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 13/07), Gradonačelnik Mostara donosi

ODLUKU

**o produženju privremenog mandata
privremenog direktora**

J. P. „DEPONIJA“ d.o.o. Mostar

Član 1.

Mandat privremenog direktora J. P. „DEPONIJA“ d.o.o. Mostar, Abdurahmana Bećirovića, koji je imenovan Odlukom o imenovanju privremenog direktora J. P. „DEPONIJA“ d.o.o. Mostar („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 1/08), se produžava do okončanja postupka imenovanja direktora po javnom natječaju, a najduže 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Mostara“.

Broj: 02-05-10195/08

Mostar, 23.09.2008.godine

GRADONAČELNIK

Ljubo Bešlić, s.r.

Članak 1.

Mandat privremenog direktora J. P. „DEPONIJA“ d.o.o. Mostar, Abdurahmana Bećirovića, koji je imenovan Odlukom o imenovanju privremenog direktora J. P. „DEPONIJA“ d.o.o. Mostar („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 1/08), se produžava do okončanja postupka imenovanja direktora po javnom natječaju, a najduže 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Mostara“.

Broj: 02-05-10195/08

Mostar, 23.09.2008.godine

GRADONAČELNIK

Ljubo Bešlić, v.r.

Izdavač / nakladnik ne može preuzeti odgovornost za jezik službenih objava i oglasa koje se objavljuju u dijelu “Objave i oglasi”.

“SLUŽBENI GLASNIK GRADA MOSTARA”

Izdavač / nakladnik: GRAD MOSTAR

Za izdavalca / nakladnika: Sekretar / tajnik Stručne službe Gradskog vijeća: tel.: 036 / 514-254, 514-250, faks: 514-250

List izlazi prema potrebi. Pretplata za 2008. godinu iznosi **117,00 KM sa PDV-om**. Pretplata, prodaja i primanje oglasa obavlja se u ulici Rade Bitange 13A u Mostaru. Žiro račun broj: **1610200009950649** kod Raiffeisen bank d.d. BiH GF Mostar.

Pretplatnicima koji se pretplate tokom godine ne možemo garantovati prijem svih prethodno izdatih brojeva.

Štampa / tisak: IC štamparija Mostar, Karadžobegova 1.

Tiraž / naklada: 200 primjeraka